



# SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE

GODINA LI

09. NOVEMBAR 2015. GODINE

BROJ 16

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
OPĆINA ŽIVINICE  
- Općinsko vijeće –  
Broj 10-05-5149/2015  
Dana 29.10.2015. godine

Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“ broj: 4/12), Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, a na osnovu aneksa 27. Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu za period 2016-2018. godina, Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine d o n o s i

### ODLUKU

Općinsko vijeće Živinice daje saglasnost na Aneks broj 27. Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu za period 2016.-2018. godina.

Općinski načelnik će u prednje navedene svrhe putem nadležne općinske Službe, u općinskom budžetu, planirati sredstva u iznosu od po 10.000,00 KM za sledeće tri godine (2016; 2017; i 2018. godinu), što će u vidu Nacrta i Prijedloga općinskog budžeta, biti dostavljano Općinskom vijeću na konačno usvajanje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku općine Živinice“.

### Obrazloženje

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, pokrenulo je inicijativu iskazanu kroz zajedničku namjeru javno-privatnih kolektiviteta u BiH, da se u skladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima i pozitivnim propisima, pristupi organizovanoj i sistemskoj podršci radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu (Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, kinoteka BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica).

U ovaj Projekat uključeni su javno-privatni kolektiviteti: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstva i jedinice lokalne samouprave u kantonu Sarajevo, Ministarstva i jedinice lokalne samouprave u Zeničko-Dobojskom kantonu, Ministarstva i jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, jedinice lokalne samouprave u Srednjobosanskom kantonu i Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Svjesni teške finansijske situacije u kojoj se nalaze ustanove kulture BiH, a imajući u vidu da ove ustanove rade i djeluju prema zakonima u kojima je utvrđen opći interes i značaj za BiH, potpisnici Memoranduma o razumijevanju, potvrđuju spremnost na saradnju, u granicama svojih zakonskih ovlaštenja i finansijskih mogućnosti.

Finansijska sredstva za podršku radu ustanova kulture BiH biće uplaćivana na način i u skladu sa važećim propisima u oblasti finansiranja javnih subjekata u BiH, FBiH, kantonima, te jedinicama lokalne samouprave na namjenski račun Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Potpisnici Memoranduma će se naknadno dogovoriti o obezbjeđivanju učešća u radu ustanova kulture BiH, kroz svoje imenovane ili izabrane predstavnike u upravljačkim tijelima ustanova kulture BiH ili drugim radnim tijelima.

PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Samra Omić Zoletić

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Živinice  
- Općinsko vijeće -  
Broj: 10-05-5184-7/2015  
Dana, 29.10.2015. godine

Na osnovu člana 1 Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 65/13), člana 65. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju TK („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/09, 08/11 i 10/13), te na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 4/12) i Zahtjeva privremenog Upravnog odbora JU „Dječije obdanište“ Živinice, Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine, donosi sljedeću

## **ODLUKU** **o davanju saglasnosti**

### **I**

Daje se saglasnost na imenovanje direktora JU „Dječije obdanište“ Živinice:  
**BEKIRA HASANAGIĆA, diplomiranog defektologa i vaspitača predškolskih ustanova.**

### **II**

Odluku objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice“.

## **OBRAZLOŽENJE**

U skladu sa članom 64. i 65. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju TK („Službene novine TK“, broj: 12/09, 08/11 i 10/13) privremeni Upravni odbor JU „Dječije obdanište“ Živinice, raspisao je konkurs za izbor i imenovanje direktora Ustanove dana 14.09.2015. godine.

Na sjednici održanoj dana 19.10.2015. godine, privremeni Upravni odbor razmatrao je prijave za navedeni konkurs i konstatovao da je u konkursom predviđenom roku prispjela samo jedna prijava za poziciju direktora JU „Dječije obdanište“ Živinice. Jedini prijavljeni kandidat za poziciju direktora Ustanove je Bekir (Murat) Hasanagić po zanimanju diplomirani defektolog i vaspitač predškolskih ustanova.

Nakon razmatranja prijave imenovanog kandidata i obavljenog intervjua sa kandidatom konstatovano je da je prijava blagovremeno pristigla, te da kandidat ispunjava sve uslove predviđene konkursom.

PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE  
Samra Omić – Zoletić

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Živinice  
- Općinsko vijeće -  
Broj: 10-05-5184-9/2015  
Dana, 29.10.2015. godine

Na osnovu člana 1. Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 65/13), te na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 4/12) i Zahtjeva privremenog Upravnog odbora JP „Veterinarska stanica“ Živinice, Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj 29.10.2015. godine, donosi sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju saglasnosti**

I

Daje se saglasnost na imenovanje v.d. direktora JP „Veterinarska stanica“ Živinice:

**Meštrić Esad**

II

Odluku objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice“.

PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE

Samra Omić – Zoletić

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Živinice  
- Općinsko vijeće -  
Broj: 10-05-5184-8/2015  
Dana, 29.10.2015. godine

Na osnovu člana 1. Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 65/13), te na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 4/12) i Zahtjeva privremenog Upravnog odbora JU „BKC“ Živinice, Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine, donosi sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju saglasnosti**

I

Daje se saglasnost na imenovanje v.d. direktora JU „Bosansko kulturni centar“ Živinice:

**FAHRIJA HERGIĆ.**

II

Odluku objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice“.

PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE

Samra Omić – Zoletić

FBiH“ br. 12/03 i 34/03), člana 1, 4. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Sl. Novine F BiH“, br. 65/13), a u skladu sa odredbama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Živinice i na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj 06.11.2015. godine, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora**  
**JZU "DOM ZDRAVLJA" ŽIVINICE**

I

Imenuju se predsjednik i članovi privremenog Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Živinice, u sljedećem sastavu:

1. Denijal Tulumović, predsjednik
2. Fahir Spahić, član
3. Nail Jusić, član

II

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od najviše 3 mjeseca, a dužnost će preuzeti istekom mandata privremenog Upravnog odbora.

III

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi prethodno imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Živinice.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku općine Živinice“.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Živinice  
- Općinsko vijeće -  
Broj:10-05-5184-24/2015  
Dana:06.11.2015.godine

Predsjedavajuća  
Općinskog vijeća  
  
Samra Omić Zoletić

Na osnovu člana 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Sl. novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03), člana 1, 4. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Sl. Novine F BiH“, br. 65/13), a u skladu sa odredbama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Živinice i na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj 06.11.2015. godine, d o n o s i

### **ODLUKU**

#### **o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora JU „RADIO-TELEVIZIJA“ ŽIVINICE**

##### **I**

Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog odbora JU „Radio televizija“ Živinice, u sljedećem sastavu:

1. Jasmin Čaušević, predsjednik
2. Elvir Abadžić, član
3. Nihad Kovačević, član

##### **II**

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od najviše 3 mjeseca, a dužnost će preuzeti istekom mandata privremenog Upravnog odbora.

##### **III**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi prethodno Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Radio televizija“ Živinice.

##### **IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku općine Živinice“.

### **OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH u članu 1. regulisano je pitanje odgovornog javnog službenika tako što je rečeno da je odgovorni javni službenik osoba ili organ koji je osnovao navedeni regulirani organ. Ako je regulirani organ ili organe osnovao Parlament F BiH, Skupština Kantona, Skupština grada ili Općinsko vijeće tada je odgovorni javni službenik Parlament F BiH, Skupština Kantona, Skupština grada ili Općinsko vijeće.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Živinice  
- Općinsko vijeće -  
Broj:10-05-5184-24-1/2015  
Dana, 06.11.2015. godine

Predsjedavajuća  
Općinskog vijeća

Samra Omić Zoletić

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/06), člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“ br.4/12), Općinsko vijeće Živinice, na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice broj: 10-05-8328/12**  
**od 16.11.2012. godine**

**Član 1.**

Ovom Odlukom dopunjava se Poslovnik o radu Općinskog vijeća Živinice, broj: 10-05-8318/12 od 16.11.2012. godine, na način da se u članu 34. dodaje novi stav koji glasi:

„Izuzetno, ukoliko zbir svih predstavnika parlamentarnih grupa i samostalnih vijećnika čini paran broj, Općinsko vijeće može imenovati još jednog člana ove Komisije.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Živinice“.

Bosna i Hercegovine  
Federacija Bosna i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Živinice  
- Općinsko vijeće -

PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Samra Omić Zoletić

Broj: 10-05-5184-10/2015  
Dana, 29.10.2015. godine



Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 4/12), Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine, donosi

### **ODLUKU**

**o stavljanju van snage Odluka o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima općine Živinice, broj: 10-05-1753/14 od 31.03.2014. godine i Odluke o naknadama vijećnika i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice, broj: 10-05-1640/2014 od 01.04.2014. godine**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima općine Živinice, broj: 10-05-1753/14 od 31.03.2014. godine („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 6/2014) i Odluka o naknadama vijećnika i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice, broj: 10-05-1640/2014 od 01.04.2014. godine („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 5/14).

#### **Član 2.**

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju da važe Odluke iz člana 1., a primjenjivati će se odredbe slijedećih Odluka Općinskog vijeća – Odluka broj: 10-05-2618/13 od 15.05.2013. godine („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 7/13), Odluke broj: 10-05-3670/13 od 22.07.2013. godine („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 11/13), Odluka Općinskog vijeća broj: 10-05-2618-4 od 15.5.2013. godine, koje ostaju na snazi.

#### **Član 3.**

Zadužuje se Komisija Općinskog vijeća za statutarna pitanja, Poslovník i propise, da izradi prečišćeni tekst kompletne Odluke.

#### **Član 4.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku općine Živinice“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Živinice

**PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Samra Omić - Zoletić

**- Općinsko vijeće -**

Broj: 10-05-5184-6/2015  
Dana, 29.10.2015. godine



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
**OPĆINA ŽIVINICE**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393

Broj: 10-05-5184-11/2015

Dana, 29.10.2015. godine

Na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice ("Službeni glasnik općine Živinice", broj: 4/12), na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativna pitanja, Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o izmjeni i dopuni Odluke broj: 10-05-9059/2012 od 11.12.2012. godine**

**I**

U članu I Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja, broj: 10-05-9059/2012 od 11.12.2012. godine umjesto "Jasmin Halilović - član" pisati "Nusret Zahirović - član i Esed Zenunović - član.

**II**

Ostale odredbe Odluke broj: 10-05-9059/2012 od 11.12.2012. godine se ne mijenjaju.

**III**

Odluka o izmjeni Odluke broj: 10-05-9059/2012 od 11.12.2012. godine stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku općine Živinice”.

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Samra Omić - Zoletić



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
OPĆINA ŽIVINICE**

**Općinsko vijeće**

Broj:10-05-5155 -1/2015  
Živinice,06.11.2015.godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Živinice ("Službeni glasnik Općine Živinice" broj 4/12) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana 06.11.2015, donosi

**ODLUKU  
o javno-privatnom dijalogu**

**I**

Ovom odlukom pruža se institucionalna podrška javno-privatnom dijalogu, određuju uslovi za formiranje radnog tijela koje je sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, određuje se cilj za aktivno sudjelovanje svih aktera u javno-privatnom dijalogu, razvoju zajednice u cjelini i kreiranju povoljnog poslovnog okruženja.

**II**

Radno tijelo je mješovitog sastava i broji 18 članova, od kojih najmanje jednu polovinu čine predstavnici privatnog i/ili civilnog sektora.

Predstavnici javnog sektora biraju se kao predstavnici relevantnih institucija po funkciji: Općinski načelnik, Predsjedavajući/a OV Živinice, Šef službe za lokalni ekonomski razvoj i/ili 1 član organa uprave; Direktor JP „Komunalno“ Živinice, Direktor Mješovite srednje škole Živinice, Šef poslovnice Zavoda za zapošljavanje - Biro Živinice, Direktor RTV „Živinice“, Direktor JP „Eko-Sep“ Živinice.

Predstavnici privatnog i civilnog sektora se biraju kao predstavnici privrednih društava i civilnih organizacija, a kriteriji za izbor članova iz redova privatnog i civilnog sektora su: relevantna zastupljenost svih sektora privrede sa potencijalima za razvoj (najmanje po jedan predstavnik svih najznačajnijih sektora: metaloprerađiva, drvoprerađiva, poljoprivreda, prehrambeni sektor, uslužni sektor, obrt) mikro, mala i srednja privredna društva, predsjednik udruženja privrednika, predstavnici relevantnih organizacija civilnog sektora i/ili pojedinci.

Tehničke poslove radnog tijela obavljat će osoba izabrana većinom članova SLER-a.

**III**

Zadaci i ciljevi radnog tijela su:

- dvotrećinskom većinom donosi poslovnik o radu radnog tijela,
- usvaja godišnji plan za provođenje javno-privatnog dijaloga,

- osigurava kontinuitet rada na javno-privatnom dijalogu,
- prati proces i provođenje politike javno-privatnog dijaloga kroz razvoj novih projekata,
- razmatra značajna razvojna pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženje i konkurentnosti,
- predlaže mjere za razvoj zajednice i unapređenje općinske poslovne klime i konkurentnosti,
- predlaže inicijative koje se tiču viših nivoa vlasti;
- razmatra inicijative za partnerske projekte i njihovu implementacije,
- predlaže i daje preporuke Općinskom vijeću i Općinskom načelniku, u cilju većeg i kvalitetnijeg uključivanja svih zainteresiranih strana,
- sve aktivnosti se provode uz poštivanje načela transparentnosti, partnerstva i saradnje.
- informiše javni i privatni sektor o svom radu.

#### IV

Ovlašćuje se Općinski načelnik da donese rješenje o formiranju radnog tijela.  
Formirano radno tijelo za svoj rad neće primati naknadu.

#### V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Živinice".

Dostaviti:

- Stručna služba Općinskog načelnika
- Služba za LER
- naslovu,
- a/a.

Predsjedavajuća  
općinskog Vijeća

Samra Omić-Zoletić

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
**OPĆINA ŽIVINICE**  
OPĆINSKO VIJEĆE ŽIVINICE  
Broj:10-05-5155/2015  
Dana:06.11.2015.godine

**PROGRAM RAZVOJA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH  
NESREĆA NA TERITORIJI OPĆINE ŽIVINICE  
ZA PERIOD OD 2015. DO 2019. GODINE**

*Živinice, oktobar 2015. Godine*

## UVOD

Pravni osnov za donošenje Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Živinice (u daljem tekstu: Program razvoja zaštite i spašavanja) sadržan je u članu 174. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju) – "Službene novine F BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), a njegov sadržaj je na osnovu člana 174a. Zakona o zaštiti i spašavanju usaglašen sa članom 169. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Program razvoja zaštite i spašavanja sadrži slijedeća dokumenta:

1. Zaključke iz Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća teritorije općine Živinice,
2. Procjenu ugroženosti,
3. Podatke o stanju organizovanosti civilne zaštite i dostignutom stepenu zaštite i spašavanja od pojedinih prirodnih i drugih nesreća,
4. Preventivne mjere zaštite i spašavanja koje će se sprovesti,
5. Osnovne ciljeve, zadatke i način ostvarivanja zaštite i spašavanja, sa smjernicama za organizovanje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno snaga zaštite i spašavanja,
6. Osnove za izradu programa obučavanja i osposobljavanja u zaštiti i spašavanju,
7. Smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost u oblasti zaštite i spašavanja,
8. Analizu očekivanih troškova sa izvorima finansiranja i
9. Program razvoja zaštite od požara.

Programom razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: Program razvoja) određuju se ciljevi, politika i strategija zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Živinice za period od 2015. do 2019. godine.

Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvata: programiranje, planiranje, organiziranje, obučavanje i osposobljavanje, provođenje i finansiranje mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća s ciljem sprečavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i žrtava, te otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih i drugih nesreća.

Program razvoja predstavlja okvirni i osnovni dokument kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja na području općine Živinice, odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti, uskladiti funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja na području općine Živinice.

Član 29. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju je propisao da općina: "donosi Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine".

Članom 31. stav 2. tačka 3. Zakona o zaštiti i spašavanja je propisano da Služba civilne zaštite: "priprema Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine".

Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09), (u daljem tekstu: Zakon o zaštiti od požara), u članu 19. stav 2. tačka 4. je predviđeno da Općina utvrđuje ciljeve, smjer i strategiju razvoja zaštite od požara i vatrogastva od značaja za Općinu, na period od najmanje pet godina, kojeg Općinskom vijeću predlaže Općinski načelnik.

U okviru ovog Programa razvoja utvrđena su i pitanja koja se odnose na programiranje razvoja zaštite od požara i vatrogastva na području općine, jer te oblasti čine jedinstvenu cjelinu kako je utvrđeno u članu 19. stav 1. Zakona o zaštiti od požara.

U članu 17. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti od požara navedeno je da Služba civilne zaštite definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine u saradnji sa ostalim službama za upravu općine.

## 1. ZAKLJUČCI IZ PROCJENE UGROŽENOSTI OPĆINE ŽIVINICE

### 1.1. Uvod

Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine Živinice (u daljem tekstu: Procjena ugroženosti), u skladu sa odredbom člana 31. stav 2. tačka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju izradila je Služba civilne zaštite, u saradnji sa službama za upravu općine, zavisno od oblasti koje su u njihovoj nadležnosti.

Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 05.06.2006. godine, donijelo je Odluku broj: 010-05-3098/06, kojom je usvojena Procjena ugroženosti. Procjena ugroženosti predstavlja temeljni dokument za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja i Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine Živinice.

## 1.2. Prirodne i druge nesreće koje mogu nastati na području Općine

U smislu Zakona o zaštiti i spašavanju, pod pojmom:

**Prirodne nepogode** podrazumijevaju se događaji koji su uzrokovani djelovanjem prirodne sile na koje ljudski faktor ne može uticati kao što su: potres, poplava, visoki snijeg i snježni nanosi, olujni ili orkanski vjetar, grad, prolom oblaka, klizište, suša, hladnoća, te masovne pojave ljudskih, životinjskih i biljnih bolesti;

**Tehničko-tehnološke nesreće** podrazumijevaju se događaji koji su izmakli kontroli pri obavljanju određene djelatnosti ili upravljanja određenim sredstvima za rad i rad s opasnim tvarima, naftom i njenim prerađevinama i energetskim plinovima tokom njihove proizvodnje, prerade, upotrebe, skladištenja, pretovara, prijevoza ili uklanjanja, čije posljedice ugrožavaju ljude i materijalna dobra;

**Druge nesreće** podrazumijevaju se velike nesreće u cestovnom, željezničkom, zračnom ili pomorskom prometu, požar, rudarske nesreće, rušenje brana, atomske, nuklearne ili druge nesreće koje uzrokuje čovjek svojim aktivnostima, rat, vanredno stanje ili drugi oblici masovnog stradanja ljudi i uništavanja materijalnih dobara.

## 1.3. Područje djelovanja prirodnih i drugih nesreća

Navedene prirodne i druge nesreće mogu zahvatiti, sa manjim ili većim intenzitetom, područje svih 26 mjesnih zajednica općine Živinice.

## 1.4. Moguće posljedice po ljude i materijalna dobra

Posljedice djelovanja prirodnih i drugih nesreća po ljude i materijalna dobra mogu biti, zavisno od vrste, intenziteta i vremena trajanja prirodne i druge nesreće, u dijapazonu od minimalnih posljedica do posljedica koje ugrožavaju zdravlje i živote ljudi i pričinjavaju velika oštećenja odnosno potpunog uništavanja materijalnih, kulturnih i drugih dobara. Posljedice djelovanja prirodnih i drugih nesreća mogu se negativno odraziti i na stanje prirodne okoline, odnosno može doći do znatnog pogoršanja ekološkog stanja prirodne okoline.

Neke nesreće, kao što su: potresi, poplave, jak olujni vjetar, klizišta, tehnološke nesreće, veliki požari, rudarske nesreće, saobraćajne nesreće, epidemije i epizootije zaraznih bolesti velikih razmjera i kalamiteti biljnih bolesti i štetočina, mogu izazvati katastrofalne posljedice sa velikim brojem povrijeđenih i poginulih lica, te sa materijalnim štetama ogromnih razmjera.

## 1.5. Organizacija zaštite i spašavanja u skladu sa procjenom stanja

### Faza preventivne zaštite

U zavisnosti od vrste prirodne i druge nesreće, organizacija zaštite i spašavanja, struktura civilne zaštite i drugih subjekata zaštite i spašavanja, u ovoj fazi, treba da bude u skladu sa opasnostima koje treba preduprijeti.

U ovoj fazi treba imati funkcionalno organizovan, osposobljen i dobro opremljen operativni centar civilne zaštite (u daljem tekstu: OCCZ) u općinskoj službi civilne zaštite, dobro organizovane i osposobljene jedinice civilne zaštite za otkrivanje, praćenje i predupređivanje opasnosti od svih vrsta prirodnih i drugih nesreća.

Od posebnog je značaja organizovanje, odgovarajućih, dobro osposobljenih i opremljenih službi u industrijskim preduzećima i drugim privrednim subjektima, za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u cilju preventivne zaštite od prirodnih i drugih nesreća, a naročito od raznih vrsta tehnoloških nesreća.

Osposobljenost građana za preduzimanje potrebnih mjera u cilju preventivne zaštite od prirodnih i drugih nesreća, kao i osposobljenost građana za poslove samozaštite i međusobne zaštite, ima ogroman značaj u zaštiti i spašavanju.

### Faza spašavanja

U ovoj fazi je od posebne važnosti postojanje dobro organizovane, opremljene i osposobljene općinske službe civilne zaštite, kao i dobro organizovanih, opremljenih i osposobljenih štabova civilne zaštite, koji djeluju za vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće na području Općine, na svim nivoima organizovanja (općinski, u mjesnim zajednicama, privrednim preduzećima i drugim subjektima koji su predviđeni Zakonom o zaštiti i spašavanju), koji rukovode svim ljudskim snagama i upravljaju materijalno-tehničkim sredstvima, u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

U fazi spašavanja, za vrijeme rukovođenja akcijama, neophodno je striktno pridržavanje pravila subordinacije i podređenosti nižih štabova civilne zaštite višim štabovima, kako bi se ostvarila maksimalna efikasnost u akcijama zaštite i spašavanja.

U akcijama spašavanja od posebne važnosti je dobra organizacija evakuacije ljudi, domaćih životinja i najnužnijih materijalnih dobara, sa područja pogođenog prirodnom i drugom nesrećom, te zbrinjavanje evakuisanog stanovništva u privremene stambene prostore i obezbjeđenje neophodnih životnih namirnica i drugih neophodnih

sredstava za normalan život evakuisanih lica.

Potrebno je ostvariti maksimalnu efikasnost u mobilizaciji ljudi i materijalno-tehničkih sredstava od privrednih društava i drugih pravnih subjekata kao i građana koji raspolažu sa odgovarajućim sredstvima i opremom za zaštitu i spašavanje.

U fazi spašavanja, također je važno imati dobro osposobljene i opremljene jedinice civilne zaštite opće namjene, kao i odgovarajuće službe i jedinice privrednih preduzeća i drugih pravnih subjekata od značaja za zaštitu i spašavanje, sa odgovarajućim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom.

Vrlo je važno pravovremeno i potpuno informisanje građana o svim bitnim činjenicama vezanim za prirodnu i drugu nesreću koja se dogodila na određenoj teritoriji, u cilju što boljeg upoznavanja građana o intenzitetu i posljedicama prirodne i druge nesreće, kao i u cilju preduzimanja odgovarajućih mjera samozaštite i međusobne pomoći, od strane građana.

#### **Faza otklanjanja posljedica**

U fazi otklanjanja posljedica djelovanja prirodne i druge nesreće aktivnu ulogu treba da uzmu, osim struktura civilne zaštite, javne službe, javna preduzeća, privredna društva, drugi pravni subjekti i redovne službe i institucije općinske vlasti, kao i pomoć državnih organa federalne i kantonalne vlasti.

Otklanjanje posljedica prirodne i druge nesreće treba da se realizuje na maksimalno efikasan način i u najkraćem mogućem roku, kako bi se na području pogođenom prirodnom i drugom nesrećom uspostavili normalni uslovi za odvijanje života i rada.

Od posebne je važnosti odmah po prestanku prirodne i druge nesreće, angažovati sve raspoložive ljudske i materijalne snage na sanaciji oštećenih i porušenih stambenih, privrednih, infrastrukturnih objekata i najvažnijih javnih objekata (zdravstvo, školstvo, javne institucije i drugo).

Kao posebno važna aktivnost treba da bude povratak privremeno evakuisanog stanovništva u svoje domove i pomoć stanovništvu u normalizaciji života, na čemu treba da se angažuju, pored struktura civilne zaštite, također, i organi općinske vlasti.

Odmah po prestanku djelovanja prirodne i druge nesreće neophodno je angažovati općinske komisije za procjenu šteta, i pristupiti procjeni pričinjenih materijalnih i drugih šteta uslijed djelovanja prirodne i druge nesreće, u skladu sa odgovarajućim podzakonskim aktom, koji je donesen na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju. Opštinske komisije za procjenu šteta, na osnovu svoje procjene, mogu predložiti formiranje stručnih komisija za procjenu u slučaju većih razmjera šteta uslijed djelovanja prirodne ili druge nesreće kako bi se u skladu sa podzakonskim aktom izvršila procjena šteta u datom vremenskom roku.

Također je važno organizovati dostavljanje pomoći ugroženom stanovništvu od strane svih društvenih subjekata, humanitarnih organizacija i međunarodne zajednice.

## **1.6. Mjere zaštite i spašavanja**

### **Poplave**

Zaštita ugroženih područja od poplava provodi se prije svega:

- izgradnjom zaštitnih objekata i sistema (nasipi, regulacije riječnih korita, obodni i odvodni kanali, obaloutvrde, crpne stanice, višenamjenske akumulacije i sl.).

- redovnim i kvalitetnim održavanjem i nadograđivanjem postojećih zaštitnih objekata i  
- kvalitetnim upravljanjem u vrijeme opasnosti od poplava.

U cilju kvalitetnije pripreme za provođenje operativnih mjera zaštite od poplava potrebno je unaprijediti sistem monitoringa, rane najave i prognoze, što podrazumijeva povećanje broja hidroloških stanica i uvođenje hidroloških modela za prognozu poplava.

Upravljanje akumulacijom Modrac potrebno je preispitati u svjetlu nastalih klimatskih promjena.

Pored ovoga, treba unaprijediti saradnju svih aktera u provođenju mjera zaštite od poplava, u čemu je posebna uloga kantonalnog ministarstava poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

### **Potresi**

Seizmološki monitoring je u nadležnosti Federalnog hidrometeorološkog zavoda (u daljem tekstu: FHMZ) i najvažnije je obezbijediti kvalitetan i pouzdan prenos podataka sa seizmoloških stanica u Operativno komunikacijski centar BiH - 112, a potom u operativne centre CZ, sve u svrhu pravovremenog obavještanja stanovništva.

Neophodno je također razraditi i sprovesti program edukacije stanovništva o ponašanju prije, za vrijeme i poslije dešavanja zemljotresa. Posebnu pažnju treba posvetiti edukaciji djece predškolskog i školskog uzrasta kao i starijih osoba koji spadaju u najugroženije kategorije. Bosna i Hercegovina je usvojila evropske propise koji se odnose na projektovanje i građenje konstrukcija otpornih na potres (Eurocode - 8) ali iste je neophodno i



primjenjivati u praksi.

U slučaju razornih potresa u najkraćem mogućem vremenu mora se izraditi gruba procjena posljedica potresa. Procjena treba dati približno stanje po ulicama i naseljima. Na osnovu navedene procjene upućuju se prioritarno snage zaštite i spašavanja.

#### **Visoki snijeg i snježni nanosi**

U skladu sa svojim nadležnostima općinska služba civilne zaštite, prije početka zimskog perioda prati pripremljenost struktura civilne zaštite, federalne i kantonalne direkcije cesta, nadležne općinske službe, komunalnog preduzeća i drugih nadležnih subjekata za zimsko održavanje magistralnih, regionalnih, lokalnih puteva i drugih nekategorisanih puteva.

Pored ovoga neophodno je obavljati i organizacione i druge pripreme, u saradnji sa štabovima civilne zaštite u MZ i povjerenicima civilne zaštite, za obezbjeđenje, u skladu sa mogućnostima, neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima (u daljem tekstu: MTS) i druge opreme za zimsko održavanje puteva, naročito onih koja nisu u programu zimskog održavanja.

Preko lokalnih sredstava informisanja i na drugi prikladan način, treba uputiti apel stanovništvu i pravnim subjektima u vezi sa njihovom zakonskom obavezom da se, u slučaju većih snježnih padavina, vrši uklanjanje snijega sa trotoara i prilaza stambenim, poslovnim i privrednim objektima, te ispred školskih, zdravstvenih i drugih važnijih javnih ustanova u općinskim središtima i MZ.

#### **Klizanje i odronjavanje zemljišta**

Jedna od glavnih aktivnosti po ovom pitanju trebalo bi da bude formiranje katastarsa klizišta i izrada karata stabilnosti tla na općinskom nivou i njihovo usaglašavanje.

Kako je u 90% slučajeva uzrok pojave klizišta ljudski faktor, neophodno je spriječiti:

- neadekvatne građevinsko-zemljišne iskope,
- nekontrolisanu sječu šuma,
- neadekvatnu regulaciju oborinskih i otpadnih voda,
- izgradnju objekata visoko i niskogradnje bez propisane tehničke dokumentacije,
- izgradnju građevinskih objekata na potencijalno nestabilnim padinama.

#### **Epidemije i epizootije zaraznih bolesti**

U cilju pružanja kvalitetnog odgovora prilikom pojave epidemija i epizootija zaraznih bolesti potrebno je jačanje i održavanje kapaciteta za rano otkrivanje, procjenu, prijavljivanje i izvještavanje, brz javno-zdravstveni odgovor i koordinacija svih relevantnih zdravstvenih ustanova te poduzimanje preventivnih mjera kako bi se spriječilo širenje i smanjio teret bolesti (higijensko-sanitarne mjere, vakcinacija, terapija).

Pored ovoga potrebno je:

- jačati i održavati osnovne kapacitete za brz i djelotvoran odgovor na zdravstvene rizike,
- vršiti edukaciju stanovništva za krizne situacije,
- unaprijediti komunikaciju sa javno-zdravstvenim sektorom, medijima i stanovništvom,
- izraditi Plan za krizne situacije u slučaju pojave javno-zdravstvenog problema.

#### **Ekspanzija i eksplozija plinova i opasnih materija**

U cilju zaštite od ekspanzije i eksplozije plinova i opasnih materija potrebno je osigurati stručne kadrove, adekvatnu kontrolu, nadzor i opremanje svih objekata (farmaceutske, rudarske, prehrambene i druge industrije) tehničkim sredstvima za kontrolu i dojavu požarnih parametara, stabilnim instalacijama za smanjenje posljedica eksplozija, te sredstvima lične i kolektivne zaštite. Također je neophodno osigurati potrebne uslove za sigurno rukovanje opasnim materijama u proizvodnji i prometu, skladištenju odnosno deponovanju i uništavanju ovih materija.

#### **Požari**

Prijedlog mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu svodi se na donošenje novih i/ili izmjenu i dopunu postojećih propisa čime bi se stvorile pravne pretpostavke da se ova oblast kvalitetno uredi odnosno da se prije svega riješi problem njenog finansiranja.

To će omogućiti povećanje brojnog stanja postojećih vatrogasnih jedinica, nabavku vatrogasnih vozila, opreme i materijalno-tehničkih sredstava.

Pored ovoga potrebno je poduzeti i sve preventivne mjere poput:

- izrade registra/katastra rizičnih postrojenja i prostora,
- kontrole, nadzora i opremanja svih rizičnih objekata i postrojenja (petrohemijske, farmaceutske, drvoprerađivačke, rudarske, prehrambene i druge industrije),
- propisnog rukovanja požarno opasnim materijama u proizvodnji i prometu, skladištenju odnosno njihovom deponovanju i uništavanju,

- inspekcijaskog nadzora,
- edukacije stanovništva i dr.

### **Radioaktivno i drugo zagađivanje zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla,**

Državna regulatorna agencija za radiološku i nuklearnu sigurnost treba donijeti sve podzakonske akte, koji proističu iz Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini u cilju provođenja sigurnosti od jonizirajućeg zračenja, te planove za pripremu i odgovor u slučaju vanredne nuklearne ili radiološke situacije.

Pored ovoga potrebno je:

- odrediti nadležnosti institucija na svim nivoima u slučaju vanredne situacija koje uključuju nuklearne i radiološke hazarde u poduzimanju mjera za ublažavanje ranjivosti ljudi, njihovih života i zdravlja, životinjskog i biljnog svijeta, te općenito zaštite životne sredine.

- vršiti kontinuiranu obuku svih sudionika u prometu i transportu roba koje sadrže ili mogu da sadrže radioaktivne materije.

- postojeće javne institucije (Zavod za javno zdravstvo TK) i službu civilne zaštite opremiti potrebnom opremom za slučaj vanredne situacije, te provesti obuku osoblja za rad sa navedenom opremom.

- vršiti kontrolna mjerenja radioaktivnog zračenja u atmosferi, vodi i namirnicama biljnog i životinjskog kvaliteta.

Kada je riječ o zagađivanju zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla potrebno je:

- obezbijediti poštovanje ekoloških normi kod izdavanja okolinske dozvole za rad industrijskih, termoeenergetskih i drugih privrednih preduzeća,
- vršiti kontinuiran nadzor kvaliteta vode, zraka, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla,
  - uspostaviti registar o postrojenjima i zagađivanjima u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i
- vršiti edukaciju stanovništva o potrebi očuvanja ekološki čiste životne okoline.
  - pojačati inspekcijaski nadzor i
  - riješiti pitanje sanitarne deponije.

## **1.7. Mjere zaštite i spašavanja koje će provoditi općinski organi uprave i snage civilne zaštite**

### **Faza preventivne zaštite**

U zavisnosti od vrste prirodne i druge nesreće neophodno je provoditi preventivne mjere opšteg značaja, koje se trebaju realizovati na bazi određenih planova i programa i na dugoročnoj osnovi. To je posebno važno kod preveniranja prirodnih i drugih nesreća koje mogu izazvati katastrofalne posljedice po zdravlje i živote ljudi kao i na materijalna dobra.

Općinski organi uprave trebaju obezbijediti, u budžetu Općine, na bazi odgovarajućih planova i programa preventivne mjere zaštite zdravlja i života ljudi i materijalnih i drugih dobara, adekvatna finansijska sredstva za realizaciju navedenih planova i programa.

U ovoj fazi se provode slijedeće mjere:

- Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla.
- Zaštita okoliša.
- Zaštita bilja i biljnih proizvoda.

### **Faza spašavanja**

U ovoj fazi se provode slijedeće mjere:

- Evakuacija ljudi i materijalnih dobara.
- Zbrinjavanje ugroženih i stradalih.
- Zaštita i spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških sredstava.
- Zaštita i spašavanje od rušenja.

### **Faza otklanjanja posljedica**

Asanacija terena.

U zavisnosti od prirodne i druge nesreće koja je zadesila određeno područje, u fazi otklanjanja posljedica prirodne i druge nesreće preduzimaju se sve mjere koje doprinose što bržoj normalizaciji stanja na ugroženom području, odnosno stvaranju osnovnih uslova za normalan život i rad. U ovoj fazi zaštite i spašavanja, općinski organi uprave imaju važan zadatak da iz budžeta općine obezbijede finansijska sredstva za sanaciju šteta uslijed

prirodne i druge nesreće, a prije svega za sanaciju stambenih i najvažnijih infrastrukturnih objekata, od kojih zavisi uspostavljanje normalnog života na nastradalom području.

Takođe je, u ov-

- Zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom.

- Zaštita i spašavanje od požara.

- Zaštita od neeksplozivnih ubojnih sredstava.

- Prva medicinska pomoć.

- Zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla.

- Zaštita okoliša.

- Zaštita i spašavanje u rudnicima.

- Zaštita bilja i biljnih proizvoda.

Strukture civilne zaštite sve navedene mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, provode u saradnji sa privrednim društvima, javnim preduzećima i službama, i drugim subjektima čija djelatnost je od značaja za zaštitu i spašavanje, a određene mjere i sa općinskim službama i organima uprave TK i Federacije BiH (ministarstvima i direkcijama).

U ovoj fazi, važno zajedničko angažovanje struktura civilne zaštite, općinskih organa uprave i pravnih i privatnih subjekata, u obezbjeđenju efikasnog i dobro organizovanog prevoza evakuisanih lica u svoje domove, gdje treba angažovati neophodna prevozna sredstva i odgovarajući broj lica osposobljenih za ove poslove.

Angažovanje općinskih organa uprave na iniciranju i poduzimanju akcija prikupljanja finansijske i svake druge pomoći od međunarodnih i domaćih humanitarnih organizacija, radi pružanja pomoći nastradalom stanovništvu, kao i radi sanacije oštećenih i uništenih objekata.

U ovoj fazi se, takođe, vrši procjena pričinjenih materijalnih šteta od strane općinske komisije za procjenu šteta, koje ove poslove obavlja u skladu sa propisanom metodologijom, kako bi se procjena uradila na jednoobrazan način.

## **1.8. Snage civilne zaštite potrebne za realizaciju predviđenih mjera zaštite i spašavanja**

### **1.8.1. Snage zaštite i spašavanja Općine**

#### **Općinska služba civilne zaštite (u daljem tekstu: OSCZ)**

Općinska služba civilne zaštite je formirana kao samostalna općinska služba za upravu, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju.

#### **Općinski štab civilne zaštite (u daljem tekstu: OŠCZ)**

U općini je formiran Općinski štab civilne zaštite, kao operativno-stručni organ civilne zaštite, u koje je imenovano ukupno 14 članova.

#### **Štabovi i povjerenici civilne zaštite u MZ-cama**

Štabovi civilne zaštite u MZ-cama su formirani u 14 MZ-ca, sa ukupno 68 pripadnika.

Povjerenici civilne zaštite u MZ imenovani su Rješenjima o postavljenju, gdje je u 14 MZ imenovano ukupno 83 povjerenika.

#### **Jedinice civilne zaštite opće namjene**

Jedinice civilne zaštite opće namjene formirane su veličine odjeljenja u 14 MZ-ca, gdje pripadnici jedinice, njih 152 imaju potpisana Rješenja o postavljenju.

#### **Profesionalna vatrogasna jedinica (u daljem tekstu: PVJ)**

Profesionalna vatrogasna jedinica je formirana veličine odjeljenja, ali nije izvršena popuna jedinice u skladu sa donesenim dokumentima (Procjenom ugroženosti područja općine Živinice od požara, Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta). Navedena PVJ je organizaciono u sastavu OSCZ.

#### **Službe zaštite i spašavanja**

U općini Živinice formirane su 4 (četiri) službe zaštite i spašavanja u pravnim licima, sa kojim su potpisani Ugovori o međusobnim pravima i obavezama.

Formirane službe zaštite i spašavanja su: veterinarska služba, medicinska služba, služba za spašavanje iz ruševina i služba za vodosnabdijevanje i čistoću.

### **1.8.2. Snage zaštite i spašavanja pravnih lica**

Snage zaštite i spašavanja u pravnim licima formirane su kao Vatrogasne jedinice (u daljem tekstu: VJ) i čete za spašavanje, i to u: ZD RMU Đurđevik (VJ i četa za spašavanje), JP Terminali Federacije BiH (VJ) i PK Dubrave (VJ).

**Potrebne snage civilne zaštite**

Za realizaciju predviđenih mjera zaštite i spašavanja, pored navedenog, potrebno je u Općini izvršiti popunu svih organizovanih struktura civilne zaštite, a ustanove i pravna lica dužni su formirati jedinice opće namjene u skladu sa:

- vlastitom procjenom ugroženosti objekata,
- članom 128. i 129. Zakona o zaštiti i spašavanju i
- članom 42. tačka 2. Pravilnika o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada.

Te jedinice u ustanovama i pravnim licima formiraju rukovodioci organa i pravnih lica.

**1.9. Vrsta i količina MTS-a koja su potrebna za sprovođenje predloženih mjera zaštite i spašavanja**

Vrsta i količina MTS-a struktura civilne zaštite, koja su potrebna za sprovođenje predloženih mjera zaštite i spašavanja određeni su propisanim okvirnim materijalnim formacijama.

Sve strukture civilne zaštite trebale bi biti opremljene odgovarajućim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, u skladu sa, sada važećim okvirnim materijalnim formacijama, ali na žalost, trenutno stanje opremljenosti svih struktura civilne zaštite u općini je krajnje loše, odnosno ne odgovara minimalnim potrebama za preduzimanje odgovarajućih mjera u akcijama zaštite i spašavanja, u slučaju prirodne i druge nesreće.

Gotovo sva neophodna materijalno-tehnička sredstva i oprema, za potrebe zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, u slučaju prirodne i druge nesreće, obezbjeđuje se putem mobilizacije istih od privrednih društava, javnih preduzeća, općinskih službi, javnih ustanova, drugih pravnih subjekata i građana koji raspolažu odgovarajućim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom.

Za predložene mjere zaštite i spašavanja, također, se koriste, zavisno od intenziteta prirodne i druge nesreće i zavisno od veličine područja koje je zahvaćeno prirodnom i drugom nesrećom, osim MTS-a civilne zaštite i odgovarajuća MTS-a privrednih društava, javnih preduzeća, javnih službi, komunalnih preduzeća, općinskih službi i drugih pravnih subjekata koji raspolažu odgovarajućim MTS-a.

Navedena MTS-a i oprema mogu se, po Zakonu o zaštiti i spašavanju, mobilisati od navedenih subjekata, u slučaju izbijanja prirodne i druge nesreće, uz odgovarajuću finansijsku nadoknadu i na način kako je to propisano Zakonom o zaštiti i spašavanju.

**1.10. Mjere zaštite i spašavanja koje provode privredna društva i druga pravna lica iz člana 32. stav 1. Zakona o zaštiti i spašavanju****Faza preventivne zaštite**

- Zaštita i spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških sredstava.
- Zaštita i spašavanje od požara.
- Zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla.
- Zaštita okoliša.
- Zaštita bilja i biljnih proizvoda.

**Faza spašavanja (samo za neke subjekte)**

Privredna društva i pravni subjekti iz člana 32. stav 1. Zakona o zaštiti i spašavanju, obavljaju slijedeće mjere zaštite i spašavanja u ovoj fazi:

- Evakuacija.
- Zbrinjavanje ugroženih i stradalih.
- Zaštita i spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških sredstava.
- Zaštita i spašavanje od rušenja.
- Zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom.
- Zaštita i spašavanje od požara.
- Prva medicinska pomoć.
- Zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla.
- Zaštita okoliša.
- Zaštita i spašavanje u rudnicima.
- Zaštita bilja i biljnih proizvoda.

### **Faza otklanjanja posljedica**

Pravni subjekti iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, u ovoj fazi, obavljaju slijedeće mjere zaštite i spašavanja:

- Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija stambenih i drugih objekata, kao i vodnih objekata.
- Vraćanje stanovništva iz objekata za privremeni smještaj u svoje stambene objekte.
- Raščišćavanje eventualnih ruševina.
- Asanacija terena.
- Najnužnije popravke stambenih i drugih građevinskih objekata, te infrastrukturnih objekata.
- Sanacija oštećenih vodoprivrednih objekata, riječnih korita i objekata za snabdijevanje stanovništva vodom za piće.
- Sanacija devastiranog prirodnog okoliša (šume, parkovi, i drugo).

## **1.11. Uslovi za realizaciju predloženih mjera, snaga i sredstava**

### **Potrebna finansijska sredstva i mogući izvori finansiranja**

Do sada nisu rađene procjene potrebnih finansijskih sredstava za nabavku neophodnih MTS-a i druge opreme za opremanje svih struktura civilne zaštite, za potrebe preduzimanja akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ali je sigurno da su, za ove potrebe, potrebna znatna sredstva, imajući u vidu da se za sve strukture civilne zaštite raspolaže sa minimalnim MTS-a i opremom za zaštitu i spašavanje, a postojeća oprema je potpuno zastarjela, dotrajala a dijelom i oštećena.

Neophodno je, u što kraćem roku, izvršiti popunu struktura civilne zaštite, na nivou Općine, i opremiti ih sa svim potrebnim MTS-a i opremom koja je bitna za efikasno djelovanje u situaciji kada se poduzimaju akcije zaštite i spašavanja, u slučaju prirodne i druge nesreće.

U privrednim društvima i drugim pravnim subjektima iz člana 32. stav. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju postoje određena MTS-a i oprema za poduzimanje akcija zaštite i spašavanje, ali bi i u ovim pravnim subjektima bilo neophodno sačiniti planove nabavke specijaliziranih MTS-a i opreme za poslove zaštite i spašavanja, za šta bi ovi subjekti trebali obezbijediti i neophodna finansijska sredstva.

Općinske službe ne raspolažu gotovo nikakvim MTS-a i opremom za potrebe zaštite i spašavanja što predstavlja ozbiljan problem za ispunjavanje zakonske obaveze, navedenih subjekata, u zaštiti i spašavanju.

Glavni izvor finansiranja nabavke MTS-a i opreme, kao i drugih potreba struktura civilne zaštite, su finansijska sredstva koja se dobiju na osnovu zakonske obaveze izdvajanja, od strane svih privrednih društava i građana koji obavljaju samostalnu djelatnost, iznosa od 0,5% od isplaćene neto plate zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažovanih po ugovoru o djelu i po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova.

Sredstva, ostvarena po odredbama st. 1. do 3. člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, vode se na posebnom transakcijskom računu budžeta Federacije, kantona i Općine.

Od evidentiranih sredstava 15% pripada Federaciji i služe isključivo za namjene iz člana 182. tačke 2. do 7; 25% kantonu i služe isključivo za namjene iz člana 183. tačke 2. do 8; a 60% Općini u kojoj su ta sredstva ostvarena i služe isključivo za namjene iz člana 184. tačke 2. do 7. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Izvori finansiranja za nabavku navedenih MTS-a i opreme treba da budu, također, i Budžet Općine, zatim sredstva Kantonalne i Federalne uprave civilne zaštite koja se obezbjeđuju iz namjenskih sredstava i odgovarajućih izvora Evropske unije, za ove namjene.

Izvori finansiranja, također, treba da budu i pravni subjekti od značaja za zaštitu i spašavanje čija MTS-a i oprema mogu biti ugroženi prirodnim i drugim nesrećama.

## **1.12. Rokovi za obezbjeđenje nabavke planiranih sredstava i opreme kao i sredstava za edukaciju snaga civilne zaštite općine i drugih potreba za realizaciju utvrđenih mjera zaštite i spašavanja**

Imajući u vidu sadašnju finansijsku situaciju u društvu, rokovi za nabavku navedenih MTS-a i opreme, za potrebe opremanja svih struktura civilne zaštite, kao i za edukaciju pripadnika tih struktura, trebaju biti postavljeni u realne vremenske okvire, kada se radi o nabavci optimalnih količina MTS-a i opreme, ali treba voditi računa da se najneophodnija MTS-a i oprema trebaju nabaviti u što kraćem mogućem roku i obezbijediti sredstva za edukaciju i obuku pripadnika struktura civilne zaštite i građana za preduzimanje mjera zaštite i spašavanja.

## **1.13. Saradnja na pružanju međusobne pomoći sa odgovarajućim snagama civilne zaštite iz Republike Srpske i međunarodnih humanitarnih**

## organizacija

Saradnja sa Republikom Srpskom provodi se u skladu sa odredbama Sporazuma o saradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/01) koji je zaključen između Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite RS.

Sporazum je nastao na osnovu potrebe za koordinaciju aktivnosti i pružanju međusobne pomoći u ostvarivanju zadataka civilne zaštite.

Saradnja se posebno odnosi na planiranje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, međusobnom obavještanju o opasnostima, nastanku i posljedicama prirodnih i drugih nesreća, međusobnoj pomoći u zaštiti i spašavanju i uklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća i obrazovanju i osposobljavanju pripadnika struktura civilne zaštite i drugih nosilaca zaštite i spašavanja, kroz sve raspoložive vidove, za ostvarenje navedenih zadataka.

### **1.14. Planiranje angažovanja nevladinih organizacija i udruženja građana čija je djelatnost u funkciji zaštite i spašavanja, na pružanju pomoći u zaštiti i spašavanju**

U dosadašnjem periodu ostvarena je saradnja struktura civilne zaštite sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana na poslovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u uslovima stanja prirodne nesreće, ali istu treba intenzivirati u pripremnj fazi.

#### **Planiranje angažovanja sredstava i opreme privrednih društava i drugih pravnih lica i građana na pružanju pomoći u zaštiti i spašavanju**

Odgovarajuća MTS-a i oprema privrednih društava i drugih pravnih subjekata, kao i građana, koji raspolažu sa odgovarajućim sredstvima i opremom za potrebe zaštite i spašavanja, po potrebi se, angažuju, zavisno od intenziteta prirodne i druge nesreće, a naročito za vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće na području Općine, kada Općinski štab civilne zaštite dobije ovlaštenje za mobilizaciju navedenih MTS-a i opreme.

U situaciji kada strukture civilne zaštite u Općini, praktično ne raspolažu gotovo nikakvim MTS i opremom, angažovanje MTS-a i opreme, prije svega privrednih i drugih subjekata, koji raspolažu sa istim sredstvima, predstavlja jedini način obezbjeđanja MTS-a i opreme za preduzimanje akcija zaštite i spašavanja za vrijeme prirodne i druge nesreće.

U dosadašnjoj praksi, izvršeno je obezbjeđenje finansijske nadoknade, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, za korištena MTS-a i opremu, za vrijeme prirodne i druge nesreće, naročito kada se radi o potrebi angažovanja MTS-a i opreme u svojini građana.

#### **Situacije kada treba angažovati Oružane snage BiH, u zaštiti i spašavanju, način i obim njihovog angažovanja.**

Angažovanje Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće vrši se u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, u daljem tekstu: Zakon o odbrani), Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 50/08) i Zakonom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/05) i Standardnim operativnim procedurama.

Zahtjev za angažovanje Oružanih snaga BiH na zadacima zaštite i spašavanja ovlašten je da podnese samo komandant Federalnog štaba civilne zaštite ili u njegovom odsustvu načelnik Federalnog štaba civilne zaštite. Ako Federalni štab civilne zaštite nije u funkciji rukovođenja, zahtjev za angažovanje Oružanih snaga može podnijeti direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Inicijativu za angažovanje Oružanih snaga BiH, može podnijeti direktor Federalne uprave civilne zaštite ili komandant kantonalnog štaba civilne zaštite na čijem je području nastala prirodna ili druga nesreća, uz uslov da su sve snage i sredstva civilne zaštite, građani i snage i sredstva pravnih lica angažovana na zaštiti i spašavanju.

### **1.15. Način vršenja procjene štete pričinjene uslijed prirodne i druge nesreće**

Procjenu pričinjenih šteta uslijed prirodnih i drugih nesreća vrši općinska komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća koju formira načelnik općine, a rad komisije se bazira na podzakonskom aktu kojim je definisana metodologija za procjenu pričinjenih šteta, u kojoj je preciziran postupak procjene šteta, način iskazivanja obima pričinjenih šteta i cijene oštećenih i uništenih materijalnih dobara, na osnovu kojih se izračunava iznos

ukupnih šteta.

Ovakav jedinstveni pristup procjeni pričinjenih šteta omogućava planiranje sanacije šteta na materijalnim dobrima i na osnovu toga određivanje prioriteta za finansijsku i drugu pomoć Općini za sanaciju šteta, od strane Vlade TK i Vlade FBiH.

### **1.16. Način prikupljanja podataka o pojavama prirodnih i drugih nesreća**

Prikupljanje podataka o pojavi prirodnih i drugih nesreća na području Općine, u ovom trenutku, nema precizno definisanu organizacionu formu.

Podaci se prikupljaju u OSCZ na više načina: preko operativnog centra civilne zaštite, dojavom povjerenika civilne zaštite u MZ i privrednim društvima, dojavom građana i na druge načine.

Sistem prikupljanja podataka o pojavama prirodnih i drugih nesreća, u Općini, treba što prije organizovati i osposobiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

### **1.17. Način organizovanja sistema operativnog centra CZ na području Općine**

Trenutno općinski operativni centar civilne zaštite nije organizovan u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju. Izvršena je kadrovska popuna općinskog operativnog centra civilne zaštite (1 zaposlenik), ali nije određen adekvatan prostor za rad operativnog centra civilne zaštite.

Operativni centar civilne zaštite raspolaže sa minimalnim, nedovoljnim materijalno-tehničkim sredstvima koja se nalaze u prostorijama Službe civilne zaštite.

Neophodno je obezbijediti odgovarajuća finansijska sredstva za nabavku sistema za uzbunjivanje u Općini i materijalno tehničkih sredstava za rad operativnog centra civilne zaštite, u skladu sa odgovarajućim propisima i tehničkim normativima.

Potrebno je izvršiti popunu operativnog centra civilne zaštite, odnosno raspoređivanje građana u operativni centar civilne zaštite (4 lica) i izvršiti obuku za rad u operativnom centru civilne zaštite, za slučaj proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće kada se raspoređena lica angažuju.

### **1.18. Način informisanja javnosti o problematici prirodnih i drugih nesreća**

Informisanje građana, elektronskih i štampanih medija o svim bitnim aspektima koji su u vezi prirodne i druge nesreće, od strane OSCZ, odnosno OŠCZ u situaciji kada se desila prirodna i druga nesreća, a naročito kada je proglašeno stanje prirodne i druge nesreće na području Općine, vrši se redovno, pravovremeno i u potpunosti.

To je od bitnog značaja, jer je informisanje navedenih subjekata o vrsti, intenzitetu i području koje je zahvaćeno prirodnom i drugom nesrećom od posebnog značaja za pravovremeno angažovanje svih subjekata u akcijama zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

Na ovaj način ispunjava se osnovna zakonska obaveza da građani budu pravovremeno, vjerodostojno i u potpunosti informisani o vrsti i intenzitetu prirodne i druge nesreće koja je zahvatila određeno područje, što stvara predušlove da građani budu pripravi za preduzimanje svih neophodnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, a posebno mjera samozaštite i međusobne zaštite građana.

## **2. PROCJENA UGROŽENOSTI OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA TERITORIJE OPĆINE ŽIVINICE**

Općinsko vijeće Živinice je donijelo Odluku o usvajanju, broj:010-05-3098/06 dana 05.06.2006.godine ("Službeni glasnik općine Živinice", broj:2/06), te je Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća teritorije općine Živinice osnovni i sastavni dokumenat za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Živinice za period 2015.-2019.

## **3. PODACI O STANJU ORGANIZOVANOSTI CIVILNE ZAŠTITE I DOSTIGNUTOM STEPENU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE**

### **3.1. Stanje organizovanosti civilne zaštite na području Općine**

Stanje trenutne organizovanosti civilne zaštite na području Općine (OSCZ, OŠCZ, štabovi civilne zaštite u MZ-a i pravnim subjektima, jedinice civilne zaštite opće namjene, povjerenici civilne zaštite u MZ i Službe zaštite i spašavanje) dato je u poglavlju 1.8. Programa razvoja: "Snage civilne zaštite potrebne za realizaciju

**predviđenih mjera zaštite i spašavanja”.**

U dosadašnjem periodu, glavni subjekt u provođenju mjera zaštite i spašavanja bila je OSCZ, koja realizuje najveći dio poslova koji se odnose na planiranje, organizovanje i provođenje preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja, naročito u situaciji kada se dogodi prirodna i druga nesreća na području općine.

Treba napomenuti da su pri tome prisutni brojni problemi, od kojih posebno treba istaći slijedeće:

- Nedovoljna opremljenost, organizovanost i obučenosť svih struktura civilne zaštite za poslove zaštite i spašavanja.
- Nedostatak finansijskih sredstava za isplatu naknade mobiliziranim pripadnicima navedenih jedinica, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju.
- Nedostatak finansijskih sredstava za isplatu nadoknade za korištenje mobilisanih sredstava.
- Nepostojanje štabova i povjerenika civilne zaštite u 12 MZ, kao i slab rad ovih struktura civilne zaštite u MZ gdje postoje.

### **3.2. Stanje organizovanja i provođenja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća od strane organa vlasti, privrednih društava, građana i drugih pravnih subjekata, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju**

Zakonom o zaštiti i spašavanju je precizirano da zaštitu i spašavanje, osim struktura civilne zaštite provode slijedeći subjekti:

Organi vlasti u općinama (nadležne općinske službe i drugi pravni subjekti), organi vlasti u kantonu (nadležna kantonalna ministarstva, direkcije i uprave), privredna društva i druga pravna lica iz oblasti: zdravstva, veterinarstva, stambenih i komunalnih poslova, vodoprivrede, šumarstva, građevinarstva, transporta, opskrbe, ugostiteljstva, vatrogastva, hidrometeorologije, seizmologije, ekologije, i drugih oblasti u kojima se obavljaju djelatnosti od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (član 32. Zakona o zaštiti i spašavanju), Službe zaštite i spašavanja, javna preduzeća, organizacije Crvenog križa/krsta, i druge humanitarne organizacije, udruženja građana (gorska služba spašavanja, planinari, speleolozi, alpinisti, radioamateri, ronionci i drugi), pripadnici Oružanih snaga BiH i građani.

Pravni subjekti iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, mogu formirati štab civilne zaštite u svom sastavu, u skladu sa svojom procjenom, a ako štab civilne zaštite nije formiran, navedeni pravni subjekti su obavezni da, svojim općim aktom, odrede organ koji će rukovoditi akcijama zaštite i spašavanja u pravnom subjektu.

Organizacija Crvenog križa/krsta, druge humanitarne organizacije i navedena udruženja građana od značaja za zaštitu i spašavanje, dužni su da saraduju sa OSCZ na području Općine i postupaju po nalogu nadležnog štaba civilne zaštite u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće.

Navedeni subjekti su dužni u svojim programima rada utvrditi zadatke, organizaciju djelovanja i aktivnosti kojima se osigurava učešće njihovih članova, organa i službi u zaštiti i spašavanju.

Privredna društva i drugi pravni subjekti iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju, dužni su da, u izvršavanju poslova zaštite i spašavanja, provode odgovarajuće pripreme, donose i razrađuju planove zaštite i spašavanja za svoje djelovanje u zaštiti i spašavanju, planiraju i osiguravaju MTS-a za provođenje mjera zaštite i spašavanja i organizuju, opremaju i osposobljavaju jedinice i povjerenike civilne zaštite, u svom sastavu, za provođenje mjera zaštite i spašavanja.

Pravna lica, vlasnici i korisnici telekomunikacijskih i informacijskih sistema i veza, dužni su dati prioritet u korištenju tih sistema i veza, općinskom operativnom centru civilne zaštite u sastavu OSCZ, odnosno OŠCZ, kada rukovode akcijama zaštite i spašavanja na određenom području.

Pravna lica i građani imaju obavezu, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, davati MTS-a i opremu, na privremeno korištenje, za potrebe struktura civilne zaštite, u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju kada se desi prirodna i druga nesreća.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe o potrebnom načinu organizovanja pravnih subjekata izvan struktura civilne zaštite, za potrebe zaštite i spašavanja, kao i o načinu provođenja zaštite i spašavanja od strane navedenih subjekata, može se konstatovati da je dosadašnje a i trenutno stanje u velikoj suprotnosti sa navedenim zakonskim odredbama.

Potrebno je voditi aktivnosti u cilju uključivanja u sistem zaštite i spašavanja i nadležnih općinskih službi, javnih službi, javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih subjekata čija djelatnost je od značaja za zaštitu i spašavanje, kako bi se ostvarila koncepcija Zakona o zaštiti i spašavanju, koja predviđa cjelovit i sveobuhvatan pristup poslovima zaštite i spašavanja, odnosno aktivno učešće u ovim poslovima svih navedenih subjekata.

Da bi se obezbijedilo veće i kvalitetnije učešće građana u zaštiti i spašavanju, neophodno je mnogo veće pažnju



posvetiti obučavanju i osposobljavanju građana za ove poslove, te je u vezi sa tim neophodno u Općini izraditi odgovarajuće planove obuke.

### **3.3. Podaci o dostignutom stepenu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća**

#### **3.3.1. Prirodne nesreće**

##### **3.3.1.1. Poplave**

U proljetnom periodu, uslijed topljenja snijega i većih kišnih padavina, kao i u jesenjem periodu uslijed većih kišnih padavina, priobalna područja oko korita rijeke Spreče, Oskove, Gostelje, manjih rječica i oko jezera Modrac su ugrožena od poplava. Neophodno je kontinuirano angažovanje nadležnih organa za poduzimanje operativnih mjera na realizaciji aktivnosti kako bi se spriječile ili ublažile posljedice od poplava.

##### **Rijeka Spreča**

Hidrografija, vodni režim i trajanje poplava

Rijeka Spreča u uzvodnom dijelu od ušća u jezero Modrac pa do naselja Osmaci na području F BiH je dužine oko 36,20 km. Teče dolinskim dijelom Sprečanske kotline. Prosječan pad korita je 0,15%. Korito je nestabilno i sklono promjenama na razmatranoj dužini. Zbog niskih obala, te malog kapaciteta korita, guste obraslosti vrbama, johom i šibljem, često su prisutna izljevanja voda u zaobalje. To je posebno izraženo u međurječju Male Spreče i Spreče. Plavljenjem su uglavnom ugrožene stambeni, poslovni i infrastrukturni objekti, poljoprivredne površine. Znatne štete izazivaju i pritoke rijeke Spreče. Značajnije pritoke rijeke Spreče na dijelu toka uzvodno od akumulacije Modrac su: Mala Spreča sa Gračaničkom rijekom, Oskova i manje rječice i potoci.

##### **Razmatrana alternativna tehnička rješenja za poboljšanje zaštite od poplava**

U cilju zaštite objekata i poljoprivrednog zemljišta od plavljenja velikih voda rijeke Spreče na dijelu toka uzvodno od akumulacije Modrac, za pojave 1/20, 1/100 i 1/500 predviđena su varijantna tehnička rješenja. Razmatrane su dvije varijante rješenja zaštite:

- izrada nasipa duž vodotoka rijeke Spreče. Duž postojećeg vodotoka rijeke Spreče i njenih pritoka u sklopu poljoprivrednog dobra postoje zaštitni nasipi. Njihov rang zaštite, pozicija kao i stanje nasipa ne zadovoljavaju kriterije koji važe za vodoprivredne objekte (dimenzije nasipa, rang zaštite, visina nadvišenja). Poziciono se vodilo računa da se osigura potreban koridor za nesmetano tečenje velikih voda bez izmjena prirodnog toka (prokopi i drugo). Visina nasipa je uvjetovana visinom vode za određeni rang pojave. Širina krune nasipa je 3,00 m sa nagibima kosina 1:2.

- regulacija vodotoka kontinuirano na cjelokupnom području plavljenja. Pri polaganju trase regulacije vodilo se računa da predložena trasa maksimalno koristi postojeće korito rijeke Spreče uvažavajući pravila koja su uobičajena u hidrotehničkoj praksi (minimalni radijusi i dr.). Obzirom da Spreča izrazito meandrira maksimalno je izvršeno prosjecanje prirodnih meandara.

Zbog povećanih brzina, a time i vučnih napona predviđena je obloga od kamena ili reno madraca. Obloga ide do visine kosine u minor koritu. Berma i kosine u major koritu predviđaju zaštitu zatravljanjem. Ovim rješenjem se maksimalno vodilo računa o ekološkim aspektima i zaštiti prirodnog okoliša.

##### **Rijeka Gostelja**

Rijeka Gostelja je desna pritoka rijeke Oskove i protiče kroz MZ: Podgajevi, Đurđevik Dom, Đurđevik Stari, Litve i Rudar. Prirodno korito je dosta zapušteno, zaraslo u rastinje i zatrpano smećem, a propušta prosječno količine koje su nešto manje od voda ranga pojave 1/10 godina. Regulacija rijeke Gostelje je urađena samo na dijelu pored rudnika Đurđevik i na kraćoj dionici u MZ-ci Đurđevik urađena je sanacija kosina sa kamenim nabačajem.

##### **Rijeka Oskova**

Rijeka Oskova je lijeva pritoka rijeke Spreče i prolazi kroz naselja: Višća Donja, Oskova, Litve i Centar. Prirodno korito je dosta zapušteno, zaraslo u rastinje i zatrpano smećem, a propušta prosječno količine koje su nešto manje od voda ranga pojave 1/10 godina. U naselju Litve i Oskova urađena je na kraćim dionicama sanacija kosina sa kamenim nabačajem.

##### **Akumulacija "Modrac"**

Izgradnjom višelučne armirano-betonske brane i pregrađivanjem rijeke Spreče u profilu Modrac kod

Lukavca 1964. godine formiran je akumulacioni bazen Modrac. Akumulaciju Modrac formiraju rijeke Spreča i Turija sa pritokama.

#### **Organizacija i opremljenost struktura civilne zaštite za zaštitu od poplava**

Strukture civilne zaštite i drugi subjekti u Općini koji učestvuju u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od djelovanja poplava nisu dovoljno opremljeni i osposobljeni za ove poslove.

Prije svega to se odnosi za slijedeće aktivnosti koje su u nadležnosti struktura civilne zaštite:

- evakuacija ljudi i materijalnih dobara iz ugroženog područja,
- prevoženje ljudi i materijalnih dobara preko rijeka i poplavljenih područja,
- izvlačenje utopljenika i materijalnih dobara iz rijeka i

- snabdijevanje poplavom ugroženog stanovništva potrebnim životnim namirnicama i drugim sredstvima koja su neophodna za život evakuisanog stanovništva, asanacija terena i drugo.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, može se reći da se u slučaju poplava, kada se sve raspoložive ljudske i materijalne snage struktura civilne zaštite i općinskih organa vlasti, stavljaju na raspolaganje OŠCZ, koji vodi i koordinira sve akcije zaštite i spašavanja, uspijeva zaštititi stanovništvo i materijalna dobra, u stepenu koji zavisi od intenziteta poplava, veličine ugroženog područja i vremena trajanja poplava.

OSCZ ne raspolaže sa motornim vozilom za obilazak terena, za vrijeme poplava, a također, je loša opremljenost sredstvima veze, što je veliki problem u komunikaciji sa MZ i povjerenicima civilne zaštite. Još uvijek OOC CZ nije organizovan jer nije određena prostorija, te nije opremljen odgovarajućim MTS-om, i drugom opremom, niti je izvršeno upotpunosti popunjavanje ljudstvom OOC CZ, kako je to predviđeno Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Za poslove dezinfekcije i deratizacije redovno se angažuju odgovarajuća higijensko-epidemiološka služba (u daljem tekstu: HES) Doma zdravlja, kao i općinska veterinarska služba, koje su opremljene za ove poslove.

OSCZ, OŠCZ, štabovi civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite u MZ, učestvuju u poslovima snimanja stanja na terenu nakon poplava, a takođe pružaju neophodnu pomoć u radu Općinske komisije za procjenu pričinjenih šteta usljed poplava.

Donošenjem Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u potpunosti je uređena problematika procjene šteta od prirodnih i drugih nesreća.

U slučaju kada se dogode poplave, naročito velikih razmjera, problem predstavlja činjenica da su strukture civilne zaštite u Općini prinuđene da se bave i poslovima neposredne odbrane od poplava, što nije u nadležnosti struktura civilne zaštite. Ovi poslovi su regulisani Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09), u kojoj su navedeni subjekti, u općinama i na nivou kantona i Federacije, i njihove obaveze na poslovima neposredne odbrane od poplava.

#### **3.3.1.2. Potresi**

Na području TK, u dužem vremenskom periodu, nije se desio potres jačeg intenziteta, koji bi mogao pričiniti veće materijalne štete i izazvati ljudske žrtve, tako da je teško precizno i sveobuhvatno, ocijeniti stepen osposobljenosti i opremljenosti struktura civilne zaštite i drugih nadležnih pravnih subjekata u Općini za zaštitu i spašavanje od ove prirodne nesreće. Imajući u vidu da su strukture civilne zaštite u Općini loše opremljene i najosnovnijim MTS-a i opremom, može se reći da je stepen zaštite i spašavanja od ove prirodne nesreće, koja može izazvati velika razaranja materijalnih dobara i znatne ljudske žrtve, na niskom nivou.

U okviru struktura civilne zaštite Općine ne postoje specijalizovane jedinice za spašavanje iz ruševina, ali u rudniku uglja Đurđevik postoji dobro organizovana, opremljena i osposobljena jedinica za spašavanje (četa za spašavanje), koja se može koristiti za spašavanje iz ruševina, u slučaju potresa. U Domu zdravlja, postoje dobro organizovane, opremljene i osposobljene službe za pružanje pravovremene i kvalitetne medicinske pomoći nastradalim.

Stepen zaštite i mogućnosti spašavanja ljudi i materijalnih dobara od djelovanja potresa najviše zavisi od intenziteta i udaljenosti epicentra potresa od područja Općine, kao i od statičkih karakteristika građevinskih objekata, odnosno njihove otpornosti na seizmičku aktivnost, ali se ipak može reći da postoje osnovni preduslovi za spašavanje nastradalih iz ruševina, u prvoj fazi spašavanja, kao i vrlo dobri uslovi za medicinsko zbrinjavanje nastradalih lica.

#### **3.3.1.3. Visoki snijeg i snježni nanosi**

Obilne snježne padavine, visoki snježni pokrivač i visoki snježni nanosi izazivaju brojne probleme u svakodnevnom životu i radu. Dolazi do prekida u cestovnom saobraćaju, problema u odvijanju saobraćaja u gradu, prigradskim i seoskim naseljima, te ugrožavanja normalnog odvijanja života i rada što se ogleda u otežanom snabdijevanju stanovništva životnim namirnicama, otežanom pristupu školskim, zdravstvenim, poslovnim, privrednim i raznim javnim objektima.

U takvim situacijama često dolazi do kvarova na električnim, telefonskim, vodovodnim i drugim

infrastrukturnim objektima, što dovodi do čestih prekida u snabdijevanju stambenih i drugih objekata električnom energijom, vodom kao i do prekida telefonskih veza. Pri tome nastaju i znatne materijalne štete. Vrlo često dolazi i do kraćeg prekida u radu škola i drugih obrazovnih institucija, privrednih preduzeća i drugih institucija od ove prirodne nesreće.

U Općini se organizuje zimsko održavanje lokalnih i drugih nekategorisanih puteva u nadležnosti Općine, kao i gradskih ulica, u skladu sa odgovarajućim planovima i programima.

Direkcija TK za puteve organizuje zimsko održavanje svih regionalnih, a Direkcija cesta FBiH organizuje zimsko održavanje magistralnih puteva, koja prolaze kroz područje Općine. Firme kojima se povjeravaju poslovi zimskog održavanja puteva, raspolazu odgovarajućom mehanizacijom, obučanim ljudstvom i posipnim materijalom.

U uslovima uobičajenih snježnih padavina za ovo područje, zimsko održavanje svih navedenih puteva obavlja se na relativno zadovoljavajući način na području Općine, tako da je održavana prohodnost puteva, uz uobičajene probleme u početnoj fazi obilnijih snježnih padavina, na gotovo svim putevima.

Iz dosadašnje prakse može se reći da je stepen zaštite i spašavanja od ove prirodne nesreće na području Općine relativno zadovoljavajući u slučaju snježnih padavina slabog do srednjeg intenziteta. U slučaju obilnijih i dugotrajnijih snježnih padavina dolazi do vrlo ozbiljnih problema i poremećaja u odvijanju normalnog života i rada.

#### **3.3.1.4. Klizanje i odronjavanje zemljišta**

Preduzimanju preventivnih mjera, u cilju sprječavanja aktiviranja klizišta, odnosno sanacije klizišta, ne poklanja se dovoljna pažnja, što se može objasniti niskim stepenom odgovornosti prema opasnosti koju predstavljaju klizišta, kao i nedostatkom finansijskih sredstava za preduzimanje preventivnih mjera, a posebno za sanaciju klizišta, za šta su potrebna velika finansijska sredstva.

U slučaju aktiviranja klizišta predstavnici OSCZ snimaju stanje na terenu i preduzimaju sve predviđene mjere zaštite i spašavanja iz nadležnosti civilne zaštite.

U najtežim slučajevima ugrožavanja materijalnih dobara uvode se stalna osmatranja i praćenje kretanja klizišta, a u slučaju kada se ocjeni da su, ugroženi ljudski životi, zbog velikih oštećenja na stambenim objektima, OSCZ vrši evakuaciju ljudi iz oštećenih stambenih objekata i u saradnji sa nadležnom općinskom službom obezbjeđuje se privremeni smještaj i zbrinjavanje evakuisanih lica.

Za stručnu i potpunu sanaciju velikog broja klizišta neophodno je uraditi sva propisana istraživanja (geološka, inženjersko-geološka i geomehanička) koja su vrlo skupa, tako da se većina klizišta sanira bez navedenih stručnih istraživanja.

Veliki problem predstavlja činjenica da se vrlo malo radi na preduzimanju preventivnih mjera u cilju sprječavanja nastanka klizišta (izgradnja sistema za prihvat i odvođenje oborinskih, podzemnih i otpadnih voda, izgradnja kanalizacionih i vodovodnih instalacija u skladu sa tehničkim propisima i drugo).

#### **3.3.1.5. Zdravstvena zaštita (epidemije zaraznih bolesti)**

Na području Općine nije registrovana niti jedna veća epidemija zaraznih bolesti, izuzev pojave enterocollitisa i TBC. Konstatacije se odnose na zarazne bolesti čiji je uzrok, odnosno nastanak vezan isključivo za korištenje vode, odnosno neodgovarajuće higijenske uslove. Takođe, napominjemo da je epizootološka situacija relativno povoljna.

Treba napomenuti da je u oblasti zdravstva neophodno kontinuirano provoditi odgovarajuće akcije edukacije stanovništva, kako bi se kod stanovništva na viši nivo podigla svijest i konkretna briga o potrebi poduzimanja preventivnih mjera u zaštiti od zaraznih bolesti.

Ove aktivnosti imaju poseban značaj na seoskim područjima, naročito u vezi s poduzimanjem svih preventivnih i operativnih mjera kod korištenja vode za piće i higijenske potrebe stanovništava iz lokalnih vodnih objekata, kako bi se osigurali uvjeti za korištenje higijenski ispravne vode za navedene namjene.

Adekvatne aktivnosti je takođe potrebno provoditi i u vezi s korištenjem namirnica biljnog i životinjskog porijekla, kako bi se osiguralo korištenje navedenih namirnica u higijenski ispravnom stanju.

#### **3.3.1.6. Epizootije zaraznih bolesti**

Kada se radi o epizootijama zaraznih bolesti treba reći da je stanje zaštite stoke od zaraznih bolesti, kao i stanje zaštite ljudi od zoonoza, odnosno zaraznih bolesti domaćih i divljih životinja koje se, direktnim ili indirektnim putem prenose na ljude, na nezadovoljavajućem nivou, zbog činjenice da nadležni općinski i kantonalni inspekcijski i drugi organi ne provode redovne, zakonski propisane, dijagnostičke procedure u ovoj oblasti.

Dodatnu opasnost predstavlja i tvrdokornost uzročnika, kao i mnogobrojni i različiti putevi širenja ovih zaraznih bolesti.

#### **3.3.1.7. Kalamitete biljnih bolesti i štetočina**

Na području Općine, a i šire odnosno na području TK prisutni su mnogi problemi u zaštiti zdravlja biljaka, kako onih koji se uzgajaju na otvorenom tako i u zaštićenom prostoru. Štete koje prčinjavaju nametnici su u vidu

smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta proizvoda.

Da bi se sačuvalo zdravlje biljaka i time smanjile štete, proizvođači su dužni da primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite, čiji je cilj postizanje visokih prinosa i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Nizak nivo znanja proizvođača o zaštiti bilja je glavni razlog niskih prinosa najzastupljenijih kultura po jedinici površine.

Poljoprivredni zavod Tuzla, sa službom za zaštitu bilja, prati pojavu biljnih bolesti, štetočina i korova i najdirektnije se uključuje u pružanje pomoći proizvođačima, te je neophodno da se poljoprivrednici konsultuju sa stručnjacima Poljoprivrednog zavoda o vremenu hemijskog tretiranja usjeva, o preparatima i njihovoj količini.

Može se konstatovati da je stanje zaštite bilja od raznih vrsta štetnika relativno zadovoljavajući, mada se moraju uložiti dodatni naponi s obzirom na promjene klime, ali i uvođenje novih zakonskih propisa. To znači puno više terenskog rada i kontakata sa poljoprivrednicima na mjestima proizvodnje, uvođenje dodatne opreme za prognoziranje pojave štetnika, signaliziranje momenta tretiranja, dodatne edukacije o samim štetnicima ali i načinima suzbijanja, te razvijanje navike poljoprivrednika da se Poljoprivrednom zavodu Tuzle obraćaju kao savjetodavnoj ustanovi.

#### **3.3.1.8. Ostale prirodne nesreće**

Prirodne nesreće kao što su: visoke temperature vazduha, suša, prolom oblaka, olujni vjetar, grad, mraz i hladnoća predstavljaju manju opasnost za ugrožavanje bezbjednosti ljudi i materijalnih dobara, na području općine, u odnosu na ostale prirodne nesreće.

Po svom karakteru i posljedicama koje njihovim djelovanjem mogu nastati, ove prirodne nesreće, sa aspekta zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, ne postavljaju, pred strukture civilne zaštite i druge subjekte, zadatke koji se ne bi mogli efikasno i blagovremeno realizovati, tako da se može ocijeniti da je stepen zaštite i spašavanja, ljudi i materijalni dobara, od ovih prirodnih nesreća na zadovoljavajućem nivou.

### **3.3.2. Tehničko tehnološke nesreće**

#### **3.3.2.1. Ekspanzija i eksplozija plinova i opasnih materija**

U svim pravnim subjektima koji se bave proizvodnjom, skladištenjem, transportom i manipulacijama sa opasnim plinovima i drugim opasnim materijama preduzimaju se sve zakonom propisane mjere i aktivnosti, u cilju sprječavanja nastanka ekscenih situacija, tako da se može ocijeniti da je stepen zaštite i spašavanja u ovoj oblasti na zadovoljavajućem nivou, o čemu govori i činjenica da u dužem vremenskom periodu, na području Općine nije bilo ekscenih situacija sa navedenim materijama.

### **3.3.3. Druge nesreće**

#### **3.3.3.1. Požari**

##### **Veliki šumski požari**

Šumski požari većih razmjera predstavljaju veliku opasnost za materijalna dobra, a u ekstremnim situacijama i za ljude.

Na nivou FBiH su usvojene odgovarajuće standardne operativne procedure za upotrebu helikoptera Vojske FBiH za gašenje šumskih požara.

Na području Općine je formirano šumsko gazdinstvo "Sprečko" koje gazduje šumama na području Općine u okviru JP "Šume TK" D.D. Kladanj.

Najbitniji parametri koji utiču na ugroženost šuma i objekata od požara su:

1. Vegetacija (zastupljenost vrste drveća),
2. Antropogeni faktori (rizik od čovjeka),
3. Klima,
4. Podloga (matični supstrat i tip zemljišta),
5. Orografija i
6. Uređenost šuma (higijena šuma).

Prema stručnoj procjeni u Š.G. "Sprečko" odnosno JP "Šume TK" D.D. Kladanj, koja je urađena metodom procjene uticaja najbitnijih parametara na izbijanje šumskih požara, može se zaključiti da je ugroženost od šumskih požara velika.

U Planu zaštite od požara detaljno je razrađena tematika ugroženosti šuma od požara, po stepenu ugroženosti, sa preglednim kartama, na kojima su ucrtani: protivpožarni prosjeci, putevi, šumske ceste, željezničke pruge, prirodne prepreke (vodene površine i goleti), mjesta osmatračko-dojavnih mjesta, sa zonama osmatranja, kaptaze za vatrogasna vozila i pumpe, mjesta za smještaj sredstava i opreme za gašenje požara i drugo.

Najveću opasnost predstavljaju požari u borovoj i jelovoj šumi.

Opasnost od požara nastaje u vrijeme kada prevladavaju suhi proljetni vjetrovi, kao i u ljetnom periodu, sa visokim dnevnim i noćnim temperaturama vazduha.

Imajući u vidu opasnosti od velikih šumskih požara može se reći da je neophodno preduzimati adekvatnije preventivne mjere protivpožarne zaštite u preduzeću koje gazduje šumama. Ovo preduzeće treba, također, izvršiti nabavku potrebne opreme i izvršiti osposobljavanje uposlenih za gašenje šumskih požara, posebno požara većih razmjera.

#### **Požari na stambenim, poslovnim, industrijskim i drugim objektima**

Stepen zaštite od požara na stambenim i poslovnim objektima je nezadovoljavajući prije svega zbog neodgovarajuće organizovanosti, odnosno opremljenosti i osposobljenosti za gašenje ovih požara.

Preventivne mjere protivpožarne zaštite sprovode se nepotpuno, što je posebno vidljivo kroz opremljenost stambenih, poslovnih i drugih objekata sredstvima za gašenje početnih požara. Također, je u vrlo lošem stanju i hidrantska mreža na području Općine.

Profesionalna vatrogasna jedinica na području Općine je formacijski vrlo mala, suočena sa velikim problemima u nedostatku sredstava i opreme za gašenje požara. Jedinica nije opremljena za gašenje velikih požara ali je njena velika uloga u tome što je na prvoj liniji odbrane od požara, kod gašenja manjih požara i spriječavanja da se oni pretvore u velike požare.

#### **3.3.3.2. Rudarske nesreće**

Na području Općine posluju 2 privredna društava koja vrše eksploataciju uglja: Površinski kop Dubrave u sastavu Rudnika "Kreka" u Tuzli i Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" u Đurđeviku.

Rudarstvo kao privredna grana, svrstava se u djelatnosti sa visokim stepenom rizika.

Potencijalne opasnosti pri jamskoj i površinskoj eksploataciji koje mogu ugroziti sigurnost zaposlenih i materijalna dobra su: požari, eksplozija metana i ugljene prašine, eksplozije u pomoćnim skladištima eksploziva, prodor plinova, prodor podzemnih voda, iznenadno zarušavanje jamskih prostorija, klizišta na površinskim kopovima i sl.

Pored toga, nastanak rudarskih nesreća vrlo često se može vezivati za otežane uslove rada, nedovoljno pridržavanje propisa o zaštiti na radu u rudnicima, zastarjelu i dotrajalu mehanizaciju, nizak stepen primjene naučnih i tehničkih dostignuća i nastojanje da se ostvare što bolji proizvodni rezultati uz što manje uloženi materijalni i finansijski sredstava.

Shodno veoma složenoj ekonomskoj situaciji, neblagovremenom znavljanju zaštitne opreme i primjeni zastarjele tehnologije, sve procjene govore da je zaštita na radu u rudnicima na kritičnoj razini, što ukazuje da su mogućnosti za nastanak neželjenih posljedica konstantno prisutne.

#### **3.3.3.3. Velike nesreće u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu**

Činjenica da se na području Općine kontinuirano događaju brojne nesreće u cestovnom saobraćaju govori da je stepen zaštite ljudi i materijalnih dobara od ovih nesreća na vrlo niskom nivou. Osnovni uzroci velikog broja nesreća u cestovnom saobraćaju su: neprilagođena vožnja u odnosu na stanje puteva i uslove u saobraćaju, vožnja pod uticajem alkohola, loša saobraćajna infrastruktura i drugo. Neophodno je neprekidno poboljšavati preventivne mjere koje imaju uticaj na bezbjednost u drumskom saobraćaju, kako bi se stepen zaštite ljudi i materijalnih dobara podigao na veći nivo.

Stepen zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u željezničkom i vazdušnom saobraćaju, imajući u vidu mali broj nesreća u ovom saobraćaju, je zadovoljavajući.

#### **3.3.3.4. Nesreće na terenima koji su kontaminirani minsko-eksplozivnim i neeksplozivnim ubojnim sredstvima**

Prema posljednjim zvaničnim podacima, na području Općine, kao sumnjiva površina, odnosno površina kontaminirana raznim NUS-om i MES-om vodi se površina od oko 0,5% od ukupne površine općine.

Iako se proces deminiranja i ukljanjanja raznog MES-a i NUS-a realizuju znatno sporije od planirane dinamike, može se konstatovati da je najprioritetniji posao urađen na deminiranju vitalnih objekata i površina poljoprivrednog zemljišta.

Također, obavljeno je obilježavanje sumnjivih površina upozoravajućim znacima (takozvano hitno obilježavanje), tako da je stanovništvo obaviješteno na kojim područjima postoji opasnostima od zaostalog NUS-a i MES-a.

## 4. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KOJE ĆE SE PROVODITI

### 4.1. Preventivne mjere zaštite i spašavanja

U skladu sa Procjenom ugroženosti, u kojoj su definisane prirodne i druge nesreće koje se mogu desiti na području Općine, provodit će se one preventivne mjere zaštite i spašavanja kojima se može uticati na sprječavanje nastanka ili ublažavanje intenziteta djelovanja prirodnih i drugih nesreća.

#### Klizišta

Preventivne mjere koje treba provoditi:

- Primjena propisa o građenju (urbanističko-prostorna i tehnička dokumentacija).
- Tehničke mjere za izgradnju objekata na trusnim područjima.
- Primjena propisa o zabrani izgradnje objekata u plavnim područjima i na područjima koja su registrovana kao potencijalno nestabilne padine.
- Izgradnja objekata za zaštitu od klizišta i preduzimanje neophodnih mjera u cilju sprječavanja aktiviranja klizišta.
- Eliminisanje uticaja negativnog ljudskog faktora na aktiviranje klizišta (nekontrolisana sječa šuma, izgradnja kanalizacionih i vodovodnih instalacija u skladu sa propisima, izgradnja sistema za dreniranje i odvođenje površinskih, podzemnih i otpadnih voda, izvođenje zemljišno-građevinskih radova u skladu sa tehničkim normama, nekontrolisana eksploatacija ruda i dr.).
- Edukacija građana u vezi problematike nastanka i djelovanja klizišta.
- Primjena propisa o tehničkim normama kod izgradnje vodovodnih, kanalizacionih i drugih infrastrukturnih objekata.

#### Zaštita od poplava

Područje Općine u pogledu zaštite od voda ima velike probleme. Pri većim padavinama dolazi do izlivanja voda iz korita vodotoka što uzrokuje manje ili veće štete. Općenito do poplava dolazi usljed pojave velikih voda u vodotocima i nemogućnosti tih vodotoka da prihvate te velike vode.

Problemi zaštite od poplava su veoma značajni, specifični i kompleksni i moraju se rješavati planski i po prioritetima. Za rješavanje problema zaštite od poplava potrebna su ogromna sredstva i realizacija se mora obavljati fazno, a po prioritetima ustanovljenim na osnovu tehničkih i ekonomskih pokazatelja.

Imajući u vidu finansijsku situaciju u kojoj se nalazimo, a poznavajući veličinu potrebnih ulaganja za rješavanje problema zaštite od poplava, potrebno je privikavati se na organizovan "život sa poplavama" u kraćem ili dužem vremenskom periodu, uz stalnu brigu svih zainteresovanih za stanje vodotoka i slivova, te blagovremenim i stručnim intervencijama kod poplava.

Usko korito sa niskim obalama, obraslost vegetacijom i značajan stepen meandriranja prirodnog toka uzrokuju da prirodno korito ima mali kapacitet, što uzrokuje poplave, ali u principu je uzrok poplavama najčešće sam čovjek. Korita vodotoka su prepuštena totalnoj nebrizi i devastaciji, pa vodotoci služe kao odlagališta smeća i raznog otpada, na vodotocima i uz vodotoke stihijski i nekontrolisano se grade razni objekti bez vodoprivrednih dozvola ili sa njima, ali bez poštivanja uslova preciziranih u njima, usljed čega dolazi do smanjenja proticajne moći korita vodotoka, pa i do potpunog začepljenja vodotoka i izlivanja iole većih voda.

#### Rijeka Spreča uzvodno od akumulacije Modrac

Predlaže se uređenje rijeke Spreče u dužini oko 3.000 m i to zaštite kosina i nožica određenom vrstom obloge bez obloge dna korita. Takođe se predlaže da se uradi čišćenje rijeke Spreče od smeća i rastinja.

U prioritetima je potrebno obuhvati zaštitu urbanih dijelova uzvodnog toka rijeke Spreče.

Za zaštitu poplavnog područja doline rijeke Spreče uzvodno od akumulacije Modrac predlaže se tehničko rješenje sa izradom zaštitnih nasipa u dijelu poljoprivrednih površina.

Područje doline rijeke Spreče uzvodno od akumulacije Modrac se nalazi u vrhu prioriteta po ekonomskoj opravdanosti ulaganja u zaštitu od poplava. Potreban koridor za realizaciju predloženog tehničkog rješenja treba uklopiti u buduću plansku dokumentaciju razmatranog područja, i u njemu treba spriječiti svaku drugu gradnju.

#### Rijeka Gostelja

Predlaže se djelimična regulacija rijeke Gostelje prema urađenoj projektnoj dokumentaciji, a ona obrađuje uređenje korita za vode ranga pojave Q1/100 godina kroz naselja Đurđevik i Živinice (formiranje korita sa zaštitom nožice kosine).

Potrebno je izvesti sljedeće radove na regulaciji:

- Rijeka Gostelja-Đurđevik (dužine oko 500 m) i

- Rijeka Gostelja-Živinice (dužine oko 800 m)

Takođe se predlaže da se uradi čišćenje rijeke Gostelje od smeća i rastinja.

#### **Rijeka Oskova**

Predlaže se regulacija rijeke Oskove prema pomenutoj projektnoj dokumentaciji a ona obrađuje uređenje korita za vode ranga pojave Q1/100 godina kroz naselje Živinice (obloga od kamena u betonu bez obloge dna), a i djelimična regulacija na području Višće (formiranje korita sa zaštitom nožicom kosine).

Potrebno je izvesti sljedeće radove na regulaciji:

- Rijeka Oskova-Živinice (dužina oko 1.500 m)

- Rijeka Oskova-Višća (dužina oko 1.000 m)

Takođe se predlaže da se uradi čišćenje rijeke Oskove od smeća i rastinja.

#### **Opće preventivne mjere**

- Sprječavanje devastacije biljnog pokrivača, a naročito intenzivne i nekontrolisane sječe šuma na slivnim područjima.

- Sprječavanje nekontrolisane i protuzakonite izgradnje građevinskih i drugih objekata van urbanih područja.

- Sprječavanje nekontrolisanog otvaranja površinskih kopova i deponija rudnika uglja, kamenoloma i drugih aktivnosti koje utiču na devastaciju zemljišta i koje slivna područja pretvaraju u bujične terene.

- Izrada pravovremene prognoze za pojavu velikih voda u nasljenim područjima, duž velikih vodotoka.

- U okviru planova zaštite od poplava predvidjeti redovne i vanredne mjere odbrane od poplava.

- Izvršiti korekciju i dopunu zakonske regulative u okviru koje je neophodno propisati organizacione i tehničke aspekte zaštite od poplava u cilju regulisanja primjene savremenih tehničkih kriterija i koncepata odbrane od poplava.

- Izrada hidrološko-hidrauličkih modela za definisanje poplavnih linija, karakterističnih rangova vjerovatnosti pojave poplava u slivnim područjima svih vodotoka. Određivanje zona prema stepenu ugroženosti od poplava.

- Određivanje područja na kojima će se primjenjivati preventivne i druge mjere u okviru strategije "Život sa poplavama", kao što su zone zabrane građenja, područja za evakuaciju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, kao i izgradnja sistema za uzbunjivanje stanovništva na terenu.

- Izrada glavnog operativnog i glavnog preventivnog Plana odbrane od poplava za TK, od strane nadležnog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK.

- Izrada općinskog operativnog i preventivnog plana odbrane od poplava, od strane nadležnog općinskog organa za vodoprivredu.

- Instalisanje sistema za osmatranje i uzbunjivanje koji je neophodan u slučaju pojave velikih plavnih valova,

- Izrada planova evakuacije stanovništva i važnijih materijalno-tehničkih sredstava u slučaju velikih poplava.

- Upoznavanje stanovništva ugroženog područja sa stepenom ugroženosti, kritičnim zonama, kao i o načinu ponašanja za vrijeme kritičnih situacija.

- Izgradnja objekata za zaštitu od poplava (nasipi, vodene akumulacije, retenzije i slično).

#### **Finansiranje projekata**

U skladu sa dosadašnjom praksom, najveći dio potrebnih finansijskih sredstava moguće je obezbijediti iz fonda vodoprivrednih naknada – iz dijela koji po Zakonu o vodama pripada Kantonu (20%) i dijela koji pripada JP za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo.

Zavisno od veličine investicije, dio sredstava, po pravilu, se obezbjeđuje i u budžetu Općine. Postoji mogućnost obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava iz Fonda zaštite okoliša, te sredstava prikupljenih po Federalnom zakonu o zaštiti i spašavanju.

#### **Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara**

- Izrada planova sklanjanja ljudi u slučaju opasnosti od vazdušnih udara, ratnih dejstava i drugih opasnosti.

- Kontrola izdvajanja sredstava, na osnovu odredaba Federalnog zakona o zaštiti i spašavanju, o oslobađanju od obaveze izgradnje skloništa.

- Kontrola primjene propisa o poštovanju građevinsko-tehničkih normi kod izgradnje skloništa.

#### **Zaštita od zagađivanja vode, zraka i zemljišta radiološkim, hemijskim i biološkim materijama**

- Redovna kontrola zagađenosti vodotoka i zemljišta, posebno poljoprivrednog.

- Ugradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova iz industrijskih objekata koji zagađuju zrak.

- Izgradnja propisanih kanalizacionih instalacija, kanalizacionih kolektora i uređaja za prečišćavanje

komunalnih, industrijskih i drugih vrsta otpadnih voda.

- Donošenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zaštite zraka, vode i zemljišta od zagađivanja.
- Instalisanje stanica za monitoring i kontinuirano mjerenje koncentracije štetnih materija u zraku, posebno mobilnih imisionih stanica.
- Voditi aktivnosti da se na postojeći toplinski sistem u TE Tuzla priključi Općina Živinice.
- Izrada i donošenje prostornih i urbanističkih planova naseljenih mjesta.
- Izgradnja sanitarne deponije za odlaganje komunalnog, tehnološkog i drugog čvrstog otpada u skladu sa propisima iz ove oblasti.
- Recikliranje svih vrsta otpada u što većim količinama i korištenje izdvojenih sekundarnih sirovina.
- Saniranje (rekultivacija) i eliminisanje brojnih "divljih" deponija otpada i stvaranje uslova da ne dolazi do formiranja novih "divljih" deponija.
- Stvaranje uslova za rješavanje zbrinjavanja opasnog i specifičnog otpada, kao i svih vrsta tehnološkog otpada.
- Kontinuirano sprovođenje akcija edukacije stanovništva o potrebi zaštite vazduha, vode i zemljišta od zagađivanja, kao i sprovođenje akcija na čišćenju i uređivanju životne sredine.

#### **Zaštita od šumskih požara kao i požara na stambenim, privrednim i drugim građevinskim objektima**

- Donošenje odgovarajućih zakonskih i podzakonskih akata, kao i odgovarajućih planova iz oblasti protivpožarne zaštite.
- Opremanje i osposobljavanje vatrogasne jedinice.
- Nabavka i održavanje aparata za gašenje početnih požara u svim stambenim, poslovnim privrednim, školskim, javnim i drugim građevinskim objektima.
- Izgradnja i održavanje hidrantske mreže u naseljenim mjestima i privrednim preduzećima.
- Kontinuirano uklanjanje zapaljivih materijala iz podrumskih i tavanskih prostorija, kao i drugih prostorija.
- Kontinuirano održavanje prohodnosti stubišta u zgradama, požarnih stepenica i svih požarnih puteva, radi omogućavanja nesmetanog prilaza vatrogasnim vozilima.
- Obuka i edukacija stanovništva na području općine, svih uposlenika u privrednim preduzećima i drugim pravnim subjektima.

#### **Zdravstvena zaštita ljudi od zaraznih i drugih bolesti**

- Zdravstveno prosvjeđivanje stanovništva.
- Kontinuirano praćenje kretanja zaraznih bolesti na području Općine.
- Kontinuirano provođenje Programa obaveznih imunizacija.
- Epidemiološko izviđanje na području Općine.
- Organizacija i nadzor higijenske vodoopskrbe stanovništva i asanacija vodnih objekata.
- Kontrola ispravnosti uređaja za vodosnabdijevanje stanovništva i kanizacionih instalacija.
- Kontinuirani nadzor nad proizvodnjom i prometom životnih namirnica, kao i zdravstveni nadzor nad licima u proizvodnji i prometu životnih namirnica.
- Sanitarni nadzor nad uklanjanjem tečnog i čvrstog otpada.
- Sprovođenje obaveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
  - Sprovođenje protivepidemijskih mjera u stanovima oboljelih i u užoj okolini.
- Sprovođenje imunizacije ugroženog stanovništva protiv pojedinih zaraznih bolesti.
- Hospitalizacija i liječenje bolesnika u namjenskim ili privremenim objektima.
- Sanacija terena i sanitarnih uređaja poslije prestanka djelovanja prirodnih ili drugih nesreća.
- Epidemiološko izviđanje terena nakon prestanka djelovanja prirodnih ili drugih nesreća i to najmanje za 2 mjeseca kako bi se spriječila naknadna pojava zaraznih bolesti.
- Provođenje vakcinacije ljudi i životinja protiv zaraznih bolesti.

#### **Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla**

- Sprječavanje i lokalizacija pojava parazitarne, zarazne i uzgojne bolesti životinja.
- Provođenje Zakonom propisanih veterinarskih mjera u zaštiti zdravlja životinja.
- Provođenje Zakonom propisanih mjera kontrole higijensko - zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porijekla u toku proizvodnje, prerade, i skladištenja istih.
- Kontrola higijenske ispravnosti stočne hrane i vode za napajanje stoke.
- Opremanje i osposobljavanje odgovarajućih općinskih službi za provođenje mjera zaštite životinja i namirnica životinjskog porijekla.



**Zaštita bilja i biljnih proizvoda od zaraznih bolesti**

- Izbor optimalnih sorti bilja i pravilan uzgoj.
- Preduzimanje mjera zaštite bilja i biljnih proizvoda od biljnih bolesti, štetočina i požara.
- Kontrola ispravnosti i načina primjene sredstava za zaštitu bilja, u skladu sa standardima i normativima iz oblasti poljoprivrede.
- Kontrola ispravnosti sušenja, silaže i skladištenja bilja i biljnih proizvoda,
- Edukacija proizvođača bilja i biljnih proizvoda.

**Zaštita od minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojnih sredstava**

Ovo je najvažnija preventivna mjera u zaštiti života ljudi od NUS-a i MES-a koji je zaostao iz proteklog rata.

Timovi civilne zaštite su jedina formacija koja je u potpunosti opremljena i obučena za kvalitetno i efikasno izvršavanje ovih zadataka. Dosadašnje iskustvo govori da stanovništvo i dalje, u svom posjedu, ima znatne količine NUS-a i MES-a, te se nameće kao prioritetan zadatak da se ova aktivnost obavlja i u narednom periodu.

Blagovremena izrada projektne dokumentacije za deminiranje i trajno obilježavanje kontaminiranih površina je jedan od preduslova za izradu Liste prioriteta za deminiranje i trajno obilježavanje kontaminiranih površina.

Da bi se navedena projektna dokumentacija kvalitetno i pravovremeno uradila neophodno je da dobro funkcioniše saradnja na liniji: Općinska služba civilne zaštite – Kantonalna uprava civilne zaštite - Regionalni ured BH MAC-a Tuzla.

Sprovođenje propisanih procedura kod obilježavanja pojedinačno prijavljenog NUS-a i MES-a od strane građana i drugih lica i stalna edukacija stanovništva, a naročito djece, o opasnostima koje predstavljaju minska polja i pojedinačni NUS-a i MES-a.

**Preventivne mjere koje će preduzimati Crveni križ/krst općine Živinice****Obuka građana u pružanju prve pomoći**

Crveni križ/krst Općine Živinice realizuje program obuke građana u pružanju prve pomoći. Edukaciju građana obavljaju instruktori prve pomoći koji su završili osnovni kurs prve pomoći i na osnovu njega dobili relevantan certifikat.

**Dobrovoljno darivanje krvi**

Crveni križ/krst Općine Živinice u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a u Tuzli, organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi, na osnovu zajednički sačinjenog i usklađenog godišnjeg plana darivanja krvi.

**Program svjesnosti o postojanju mina**

Ovaj program realizuje se putem prigodnih prezentacija, distribucijom letaka i plakata sa upozorenjem, obavještanjem učenika, poljoprivrednika, šumara, ribara i građana koji se kreću u rizičnim zonama. Značajnu ulogu u realizaciji ovog programa imaju mediji, škole, kao i takmičenje, koje se svake godine organizuje u svim osnovnim školama na nivou općine.

**Program priprema i odgovora na prirodne i druge katastrofe**

Cilj programa je da se u strukturi Crvenog križa/kresta osposobi i opremi višenamjenske terenske ekipe koje će biti spremne da, u saradnji sa drugim subjektima zaštite i spašavanja, pruže pomoć unesrećenim građanima.

## **5.OSNOVNI CILJEVI, ZADACI I NAČIN OSTVARIVANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA SA SMJERNICAMA ZA ORGANIZOVANJE SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, ODNOSNO SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**5.1. Ciljevi i zadaci zaštite i spašavanja**

Da bi se obezbijedio odgovarajući razvoj zaštite i spašavanja na području Općine, neophodno je definisati najvažnije razvojne ciljeve i zadatke zaštite i spašavanja na području Općine, za period 2015.-2019. godine.

Definisanje razvojnih ciljeva i zadataka zaštite i spašavanja podrazumijeva sveobuhvatno i precizno sagledavanje dostignutog nivoa zaštite i spašavanja na području Općine, na osnovu čega se, slijedeći ciljevi i zadaci zaštite i spašavanja mogu definisati kao najvažniji:

**Ciljevi**

**A. Normativno-plansko uređenje zaštite i spašavanja, na području Općine, u skladu sa Zakonom o**

**zaštiti i spašavanju****Zadaci**

1. Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
2. Ažuriranje Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća.
3. Izrada i usvajanje godišnjih planova utroška finansijskih sredstava prikupljenih na osnovu odredaba člana 180. stav 1. Federalnog zakona o zaštiti i spašavanju (posebna naknada za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća).
4. Donošenje Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine Živinice.
5. Izrada i usvajanje godišnjih planova korištenja finansijskih sredstava namijenjenih zaštiti od požara i vatrogastvu.

**B. Organizovanje i ustroj struktura civilne zaštite i organa zaštite i spašavanja u Općini, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima na području Općine, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju**

**Zadaci**

1. Ustroj optimalne organizacije struktura civilne zaštite i popuna ljudstvom (OSCZ, OŠCZ, štabovi civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite u MZ, privrednim društvima u skladu sa Federalnim zakonom o zaštiti i spašavanju.
2. Formiranje i popuna ljudstvom, u skladu sa potrebama, jedinica civilne zaštite opće namjene, u Općini.
3. Formiranje na nivou Općine službi zaštite i spašavanja u pravnim subjektima čija djelatnost je od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje.
4. Formiranje i popuna ljudstvom općinskog operativnog centra civilne zaštite u skladu sa Federalnim zakonom o zaštiti i spašavanju.

**C. Opremanje svih subjekata zaštite i spašavanja neophodnim MTS-om i opremom**

**Zadaci**

1. Nabavka MTS-a i opreme za potrebe: OSCZ, OŠCZ, jedinica opće namjene u općini, povjerenika civilne zaštite u MZ, službi zaštite i spašavanja, privrednih društava i drugih pravnih subjekata za potrebe zaštite i spašavanja kao i opremanje građana za ličnu i kolektivnu zaštitu.
2. Opremanje općinskog operativnog centra civilne zaštite neophodnim MTS-om i drugom opremom koja je potrebna za optimalno funkcionisanje.

**D. Obuka pripadnika svih subjekata zaštite i spašavanja**

**Zadaci**

1. Donošenje godišnjih Planova i Programa obuke u Općini pripadnika struktura civilne zaštite, pripadnika struktura zaštite i spašavanja u privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, kao i obuka građana, za potrebe zaštite i spašavanja.
2. Obuka uposlenika OSCZ, članova OŠCZ, uposlenika općinskog operativnog centra civilne zaštite, pripadnika jedinica civilne zaštite opće namjene u Općini, povjerenika civilne zaštite u MZ, pripadnika struktura zaštite i spašavanja u privrednim društvima, pripadnika službi zaštite i spašavanja, i drugih pravnih subjekata za potrebe zaštite i spašavanja i obuka građana za ličnu i kolektivnu zaštitu.

**E. Uspostavljanje sveobuhvatnog i cjelovitog sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, na području Općine, u skladu sa koncepcijom iz Zakona o zaštiti i spašavanju**

**Zadaci**

Ova koncepcija podrazumijeva da su poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća obaveza ne samo struktura civilne zaštite, nego i drugih subjekata: organa vlasti (općinske službe za upravu), javnih službi i preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih subjekata čija djelatnost je od značaja za zaštitu i spašavanje, kao i samih građana.

**4.2. Smjernice za organizovanje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno snaga zaštite i spašavanja**

**4.2.1. Organizovanje snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje**

Potrebno je:

1. Snage i sredstva za zaštitu i spašavanje organizovati u skladu sa odredbama Federalnog zakona o zaštiti i spašavanju što podrazumijeva optimalan pristup kod određivanja dijela snaga i sredstava za ove namjene u okviru struktura civilne zaštite, a dijela u okviru drugih pravnih subjekata i fizičkih lica.
2. Definirati potreban broj i vrstu snaga u okviru jedinica opće namjene, u sastavu struktura

civilne zaštite, za zaštitu i spašavanje.

3. Sačiniti godišnji i petogodišnji program opremanja snaga civilne zaštite, za zaštitu i spašavanje, neophodnim MTS-om.

4. Sistemski riješiti način finansiranja snaga i sredstava pravnih subjekata i fizičkih lica, kada se oni koriste u akcijama zaštite i spašavanja.

Jedinstvena organizacija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ostvaruje se organizovanjem i preduzimanjem slijedećih mjera i aktivnosti:

- Otkrivanje, praćenje i sprječavanje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća.
- Osmatranje i uzbunjivanje o opasnostima i davanje uputstava za zaštitu i spašavanje.
- Obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje.
- Organizovanje, opremanje, obučavanje i osposobljavanje struktura civilne zaštite i osposobljavanje i održavanje drugih vidova zaštite i spašavanja.
- Mobilizacija i aktiviranje snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje.
- Otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća do osiguranja osnovnih uslova za život.
- Nadzor nad sprovođenjem propisa o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća.
- Traženje pomoći od Republike Srpske, Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine i susjednih i drugih država, u slučaju prirodne ili druge nesreće.

Navedene mjere i aktivnosti ostvaruju se putem civilne zaštite koja predstavlja organizovani oblik zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Zaštitu i spašavanje provode: građani, organi vlasti, privredna društva i druga pravna lica, službe zaštite i spašavanja, općinska služba civilne zaštite, kantonalna uprava civilne zaštite, štabovi civilne zaštite i jedinice i povjerenici civilne zaštite, u okviru svojih prava i dužnosti, a na principu saradnje, solidarnosti i uzajamnosti svih učesnika u sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju posljedica prirodnih ili drugih nesreća.

#### **4.2.2. Organizacija civilne zaštite**

##### **Organizacija civilne zaštite obuhvata:**

- Ličnu i uzajamnu zaštitu građana
- Mjere zaštite i spašavanja
- Štabove civilne zaštite
- Povjerenike civilne zaštite
- Službe zaštite i spašavanja
- Jedinice civilne zaštite
- Rukovođenje i upotrebu snaga i sredstava civilne zaštite

##### **Lična i uzajamna zaštita građana**

Lična i uzajamna zaštita obuhvata: obuku građana, mjere i postupke preventivne zaštite, prvu pomoć i samopomoć, zbrinjavanje djece i nemoćnih lica i druge hitne intervencije u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

##### **Mjere zaštite i spašavanja**

Mjere zaštite i spašavanja predstavljaju organizovane radnje i postupke preventivne i operativne prirode koje pripremaju i provode organi uprave i drugi organi vlasti i pravna lica, odnosno nosioci zaštite i spašavanja.

U zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih i drugih nesreća provode se slijedeće aktivnosti i mjere zaštite i spašavanja:

- Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara
- Evakuacija
- Zbrinjavanje ugroženih i stradalih
- Zamračivanje
- Zaštita i spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških sredstava
- Zaštita i spašavanje od rušenja
- Zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom
- Zaštita i spašavanje od požara
  - Zaštita od neeksplozivnih ubojnih sredstava
  - Prva medicinska pomoć
  - Zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla
  - Asanacija terena
  - Zaštita okoliša

- Zaštita i spašavanje u rudnicima
- Zaštita bilja i biljnih proizvoda

**Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara** obuhvata planiranje i izgradnju skloništa, drugih zaštitnih objekata, kao i zaklona pogodnih za zaštitu i sklanjanje, kao i njihovo održavanje i organizovanje korištenja za zaštitu ljudi i materijalnih dobara.

**Evakuacija** je mjera zaštite i spašavanja koja predstavlja plansko, organizovano i privremeno premještanje stanovništva i materijalnih dobara iz područja zahvaćenih prirodnim i drugim nesrećama.

**Zbrinjavanje ugroženih i stradalih lica** vrši se kada je ugrožena bezbjednost stanovništva od prirodnih i drugih nesreća, te kada dolazi do pojave prognanika i izbjeglica u slučaju ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti. Tada se preduzimaju hitne aktivnosti i mjere za smještaj, ishranu i osiguranje drugih neophodnih uslova za normalan život ugroženih, stradalih, prognanih i izbjeglih lica.

**Zamračivanje** naseljenih mjesta, privrednih i drugih objekata, te prometnih vozila, vrši se, tokom noći, u ratu, a prema potrebi i u slučaju neposredne ratne opasnosti od zračnih i drugih djelovanja, u skladu sa procjenom opasnosti.

**Radiološka, hemijska i biološka zaštita** obuhvata mjere i postupke koji se organizuju i provode radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica od RHB djelovanja na stanovništvo, životinje, biljni svijet i materijalna dobra u ratu, kao i ublažavanje i otklanjanje posljedica tehnoloških havarija i drugih akcidenata od RHB agenasa u miru.

RHB zaštita obuhvata: RHB kontrolu, RHB zaštitu (ličnu i kolektivnu) i RHB dekontaminaciju.

**Zaštita i spašavanje od rušenja** provodi se radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara iz ruševina koje mogu nastati uslijed potresa, odrona, klizanja tla, bujičnih voda ili drugih prirodnih i drugih nesreća. Pri tome se provode mjere, radnje i postupci na izviđanju ruševina i pronalaženju lica zatrpanih u ruševinama, njihovo izvlačenje izvan zone rušenja i zdravstveno zbrinjavanje povrijeđenih. Ova mjera, također, obuhvata i spašavanje ljudi i materijalnih dobara sa visokih zgrada i objekata.

**Zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom** obuhvata provođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u području oko rijeka i jezera, koja mogu biti ugrožena poplavama ili kao posljedica oštećenja ili rušenja brana na hidroakumulacijama, te oštećenja nasipa i drugih vodozaštitinih objekata, kao i od opasnosti od bujičnih i podzemnih voda.

**Zaštita i spašavanje od požara** obuhvata pripremu i provođenje preventivnih mjera u svim sredinama, objektima, mjestima i prostorima gdje postoji mogućnost nastanka požara, zatim organizovanje i pripremanje snaga za gašenje požara, organizovanje osmatranja i uzbuđivanja o pojavama požara, gašenje i lokaliziranje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz objekata i područja ugroženih požarom.

**Zaštita i spašavanje od neeksplozivnih ubojnih sredstava (NUS)** obuhvata pronalaženje, otkrivanje, obilježavanje, iskopavanje, prenošenje, utovar, prevoženje, istovar, privremeno skladištenje, deaktiviranje i uništavanje NUS-a na svim područjima na kojima se nalaze ova sredstva.

**Prva medicinska pomoć** obuhvata preventivnu zaštitu koju čine protivepidemijske i higijenske mjere zaštite stanovništva, operativnu zaštitu koja se sastoji u pružanju prve pomoći standardnim i priručnim sredstvima na licu mjesta, medicinske trijaže ranjenih, povrijeđenih i oboljelih lica, sanitetske evakuacije i transporta do najbliže zdravstvene ustanove radi pružanja opće medicinske pomoći ili do odgovarajuće specijalističke zdravstvene ustanove radi potpunog zdravstvenog zbrinjavanja.

**Zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla** obuhvata sprečavanje i lokalizaciju pojava parazitarne, zarazne i uzgojne bolesti, kontrolu životinja, sirovina, proizvoda i otpadaka životinjskog porijekla, kontrolu ispravnosti stočne hrane i vode, ukazivanje prve veterinarske pomoći oboljeloj i ranjenoj stoci, uklanjanje leševa životinja i drugog otpadnog materijala animalnog porijekla i zaštitu i spašavanje namirnica životinjskog porijekla od opasnosti i posljedica prirodnih i drugih nesreća.

**Asanacija terena** se sastoji u poduzimanju sanitarno-higijenskih i sanitarno-tehničkih mjera na terenu, u naseljima i stambenim i drugim objektima u cilju sprječavanja širenja zarazne bolesti, epidemije i drugih štetnih posljedica po ljude i materijalna dobra. Ova mjera obuhvata organizovanje i provođenje slijedećih radnji: uklanjanje, identifikacija i pokop poginulih ljudi, uklanjanje leševa uginulih životinja, dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija objekata i terena i uklanjanje otpadnih i štetnih tvari koje ugrožavaju zdravlje i život ljudi i okolice.

**Zaštita okoliša** se sastoji u sprječavanju nastanka štetnih posljedica od uništavanja i zagađivanja okoliša i u otklanjanju posljedica nastalih uslijed: tehničko-tehnoloških havarija u industriji, prometu, kao i drugih nesreća i katastrofa čije posljedice mogu ugroziti okoliš, a naročito prirodne resurse, ispuštanja toksičnih i štetnih hemijskih i drugih materija u okolicu iz industrijskih i termoelektričnih postrojenja, motornih vozila i individualnih ložišta u domaćinstvima, u količinama koje uzrokuju imisije koncentracije u vodi, zraku i zemljištu iznad maksimalno

dozvoljenih vrijednosti, odlaganja komunalnog, industrijsko-tehnološkog i drugog čvrstog i tečnog otpada i usljed djelovanja vremenskih nepogoda na okolicu (snježne padavine, poplave, suša, klizišta i drugo), kao i drugih prirodnih nepogoda.

**Zaštita i spašavanje u rudnicima** se sastoji od zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju rudarskih nesreća uzrokovanih eksplozijom plinova ili ugljene prašine, jamskih požara i poplava, trovanjem otrovnim plinovima, klizanjem ili obrušavanjem zemljišta na površinskim i jamskim kopovima i drugih sličnih nesreća koje mogu ugroziti ljude i tehnička i druga sredstva u rudnicima.

**Zaštita bilja i biljnih proizvoda** je mjera kojom se provodi zaštita bilja i biljnih proizvoda (povrće, voće, žitarice, ljekovito, ukrasno, krmno, stočno i druge vrste bilja i zasada, šume i šumske kulture, biljne sirovine, sjeme i gotovi proizvodi od bilja koji se koriste za ishranu i liječenje) od radioaktivne, hemijske i biološke kontaminacije i svih drugih oblika zagađivanja, kao i zaraznih bolesti i štetočina koje napadaju bilje.

#### **Štabovi civilne zaštite**

Štab civilne zaštite u općini formira se kao operativno-stručni organi za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja i to samo onda kada nadležni organ proglasi da je nastalo stanje prirodne i druge nesreće na određenom području, odnosno kada treba preventivno djelovati prije nastanka prirodne i druge nesreće, kao i za vrijeme vježbi civilne zaštite, dok u ratu štab funkcionira neprekidno.

Štab civilne zaštite može se osnovati i u organima uprave i drugim organima vlasti, te u pravnom licu, odnosno u mjesnim zajednicama.

#### **Povjerenici civilne zaštite**

Povjerenici civilne zaštite određuju se u naselju, dijelu naselja, stambenim zgradama, selima i zaseocima, u organima uprave i službama za upravu općine, drugim organima i ustanovama i pravnim licima u kojima se ne osniva štab civilne zaštite.

#### **Službe zaštite i spašavanja**

Službe zaštite i spašavanja, po pravilu, organizuju se u pravnim licima čija je redovna djelatnost od neposrednog značaja za zaštitu i spašavanje. Službe zaštite i spašavanja vrše poslove zaštite i spašavanja po pitanjima koja proizlaze iz osnovne djelatnosti pravnog lica. Te poslove služba ostvaruje provođenjem preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja.

#### **Jedinice civilne zaštite**

Jedinice civilne zaštite formiraju se, opremaju i osposobljavaju kao operativne snage radi neposrednog angažovanja na izvršavanju zadataka i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i otklanjanja posljedica nastalih djelovanjem tih nesreća.

Jedinice civilne zaštite formiraju se kao jedinice opće i specijalizovane namjene.

#### **Rukovođenje i upotreba snaga i sredstava civilne zaštite**

Štabovi civilne zaštite aktiviraju se kada nadležni organ proglasi da je na određenom području nastala prirodna ili druga nesreća, a izuzetno štabovi se mogu aktivirati i u slučaju kada prijete neposredna opasnost od nastanka prirodne i druge nesreće a njihovo aktiviranje, u toj situaciji, vrši služba civilne zaštite općine.

U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja štab civilne zaštite poduzima one aktivnosti za koje je ovlašten zakonom.

Angažovanje i upotrebu snaga i sredstava civilne zaštite, u akcijama zaštite i spašavanja, štab civilne zaštite vrše na osnovu prethodno izvršene procjene o vrsti prirodne i druge nesreće na području na kome djeluje ta nesreća i zavisno od obima i vrste mogućih posljedica po ljude i materijalna dobra na ugroženom području.

Upotreba snaga i sredstava na zadacima zaštite i spašavanja na području općine, vrši se u skladu sa planom zaštite i spašavanja općine.

Upotreba snaga i sredstava civilne zaštite traje do momenta kada je završeno spašavanje ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara, odnosno kada se ocjeni da daljnju aktivnost na obavljanju tih poslova i zadataka mogu uspješno provoditi nadležni organi i pravna lica u okviru svoje redovne djelatnosti, o čemu odlučuje nadležni štab civilne zaštite.

## **6. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU**

### **6.1. Programi obučavanja i osposobljavanja**

Ovim dokumentom uređuju se ciljevi i namjena, planiranje, organizovanje, izvođenje i provjeravanje stepena obučenosti i osposobljenosti za zaštitu i spašavanje, kao i materijalno-tehničko i finansijsko osiguravanje

procesa izvođenja obuke struktura zaštite i spašavanja.

Obučavanje i osposobljavanje pripadnika struktura civilne zaštite i stanovništva izvodiće se u skladu sa Okvirnim nastavnim planom i programom kojeg donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Realizacija ovoga Okvirnog nastavnog plana i programa treba da se odvija u slijedećim smjernicama:

- donijeti odgovarajuće općinske godišnje programe obučavanja i osposobljavanja pripadnika navedenih struktura civilne zaštite i stanovništva za poslove zaštite i spašavanja za nivo općina.

- obezbijediti kvalitetnu i svrsishodnu obuku pripadnika jedinica civilne zaštite i stanovništva za poslove zaštite i spašavanja

Obučavanje i osposobljavanje pripadnika struktura civilne zaštite i stanovništva za poslove zaštite i spašavanja u slučaju prirodne ili druge nesreće, podrazumijeva obuku pripadnika slijedećih subjekata:

- općinske službe civilne zaštite,
- općinskog štaba civilne zaštite,
- štabova civilne zaštite u MZ i povjerenika civilne zaštite,
  - jedinica civilne zaštite opće namjene,
  - službi zaštite i spašavanja i
  - stanovništva.

#### **Obuka štaba i općinske službe civilne zaštite**

Obučavanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite obuhvata zadatke i poslove koji se nalaze u nadležnosti tih struktura civilne zaštite, sa ciljem da se osposobe za efikasno izvršavanje postavljenih zadataka.

Obuka pripadnika OSCZ i OŠCZ, kao operativno-stručnih tijela za zaštitu i spašavanja treba da obuhvati slijedeću problematiku:

- Koordinacija i rukovođenje svim akcijama zaštite i spašavanja, na području svog djelovanja, posebno za vrijeme trajanja stanja prirodne i druge nesreće.
- Način upotrebe snaga i sredstava civilne zaštite u akcijama zaštite i spašavanja.
- Provođenje akcije mobilizacije snaga i sredstava struktura civilne zaštite i drugih subjekata koji učestvuju u zaštiti i spašavanju.
- Primjena i provođenje dokumenata Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
- Donošenje i izvršavanje naredbi u vezi sa provođenjem odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i načina korištenja snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje.
- Rješavanje ostalih pitanja koja se pojave u toku provođenja akcija zaštite i spašavanja.
- Pored poznatih formi rada koje se koriste u obuci navedenih struktura predvidjeti i učešće u zajedničkim vježbama koje se organizuju na općinskom i kantonalnom nivou.

#### **Obuka štabova civilne zaštite u MZ i povjerenika civilne zaštite**

Obuka navedenih struktura zaštite i spašavanja treba da obuhvati sve aktivnosti koje se odnose na organizovanje i preduzimanje neposrednih mjera na učešću građana u provođenju samozaštite kao i mjera zaštite i spašavanje koje su od značaja za samozaštitu i spašavanje.

#### **Obuka jedinica opće namjene**

Obuka pripadnika jedinica civilne zaštite opće namjene treba biti realizovana kroz odgovarajuće programe sticanja najneophodnijeg teoretskog znanja sa posebnim težištem na sticanje praktičnih znanja, postupaka i radnji za poslove za koje su ove jedinice namjenjene.

Sticanje praktičnog znanja i umijeća, za zaštitu i spašavanje i rukovanje materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, treba da se obezbijedi kroz uvježbavanje metoda i postupaka za djelovanje u vanrednim situacijama, za vrijeme djelovanja prirodne ili druge nesreće.

Teoretski dio obuke svesti na najneophodnija objašnjenja i davanje informacija o temi ili predmetu u vezi koga se obuka vrši.

Posebnu pažnju treba posvetiti obuci komandira jedinica opće namjene, kroz dodatne kurseve i praktične vježbe, kao najodgovornijim licima za praktično rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja.

Treba nastojati da se praktična obuka navedenih jedinica, u najvećoj mogućoj mjeri izvodi uz korištenje materijalno-tehničkih sredstava i druge opreme koja će se koristiti u akcijama zaštite i spašavanja, a lokacija obuke treba da bude u naseljima, na području općine, gdje su jedinice formirane.

#### **Obuka stanovništva**

Stanovništvo se putem obuke mora osposobiti za uspješno vršenje svih poslova i zadataka koji spadaju u

ličnu i uzajamnu zaštitu građana, koja je predviđena u članu 41. Federalnog zakona o zaštiti i spašavanju. Ta zaštita je u funkciji lične zaštite građana, njihove porodice i njihove imovine, koju oni lično treba da provode u svojoj kući ili stanu gdje žive i gdje se nalazi njihova imovina. Osnovni način te obuke predstavlja usmena obrada pojedinih tematskih cjelina, a određena pitanja mogu biti objašnjena i putem praktične vježbe.

Obuka stanovništva za ličnu i uzajamnu zaštitu treba da se provodi i na način i uz korištenje metoda koje će obezbijediti obuku što većeg broja građana (sredstva javnog informisanja i drugo - štampani i elektronski mediji i drugo), na način koji je razumljiv i prihvatljiv za najšire slojeve stanovništva.

Po potrebi treba primjenjivati i druge oblike masovnog obučavanja kroz informisanje putem štampanih letaka, uputstava, prigodnih brošura i slično.

Obuka za ličnu i uzajamnu zaštitu stanovništva predstavlja najmasovniji oblik pripremanja i organizovanja učešća građana u zaštiti i spašavanju. Ova zaštita se sprovodi u stambenim zgradama, javnim i drugim objektima, naseljima u pravnim subjektima.

Kod ove vrste obuka treba značajnu pažnju posvetiti edukaciji najmlađih populacija, posebno školske i predškolske omladine, kroz razne programe vladinih i nevladinih organizacija.

Ovaj vid edukacije optimalno je provoditi organizovanjem centara za obuku i formiranje odgovarajućih aktiva predavača.

**Finansijska sredstva** za obučavanje i osposobljavanje i vježbe struktura zaštite i spašavanja od značaja za općinu, kao i predavače za izvođenje obuke za strukture zaštite i spašavanja općine, obezbjeđuje općina iz budžeta i na osnovu člana 184. Federalnog zakona o zaštiti i spašavanju.

Udruženja i druge nevladine organizacije, organizovane kao službe zaštite i spašavanja planiraju troškove izvođenja osnovnog osposobljavanja za svoje jedinice i službe, a sredstva za uvodno i dopunsko obučavanje i osposobljavanje osigurava služba civilne zaštite općine, organiziranjem odgovarajućih službi zaštite i spašavanja, na osnovu posebnih ugovora o učestvovanju ovih struktura u zaštiti od prirodnih i drugih nesreća.

Privredna društva i druge organizacije pokrivaju troškove izvođenja obuke i osposobljavanja za jedinice i službe, koje su dužne formirati po Federalnom zakonu o zaštiti i spašavanju.

## 7. SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DJELATNOST OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

### 7.1. Istraživačka i razvojna djelatnost

Razvoj naučnih istraživanja i dostignuća kao i tehnoloških unapređenja raznih procesa proizvodnje i stvaralaštva ima za posljedicu stalni porast opasnosti po živote ljudi, materijalna i kulturna dobra, te se nameće potreba planiranja, provođenja i primjene naučnih i stručnih istraživanja u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a posebno radi preduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja. Sve visokoškolske ustanove i pravna lica koja se bave naučnoistraživačkim radom dužni su obavještavati organe civilne zaštite o naučnim saznanjima i davati im podatke i obavještenja o svojim istraživanjima, a koja su od značaja za zaštitu i spašavanje.

Institucije za istraživačko-razvojne poslove koji su od značaja za zaštitu i spašavanje trebaju, u svom radu, imati multidisciplinarni pristup kako bi se dobili optimalno svrsishodni i upotrebljivi rezultati istraživanja. Kroz multidisciplinarni rad istraživačko-razvojnih timova treba težiti dobijanju rezultata koji su primjenljivi u praksi. Istraživanja treba usmjeriti prvenstveno u smjeru unapređenja preventivne zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća.

Istraživačko-razvojne poslove treba usmjeriti i prema tematici koja treba da rezultira zaključcima o uzrocima nastanka prirodnih i drugih nesreća, kao i zaključcima o uticaju objektivnih i subjektivnih faktora na nastanak navedenih nesreća.

Istraživačku i razvojnu djelatnost u oblasti zaštite i spašavanja treba organizovati u skladu sa slijedećim smjernicama:

- organi civilne zaštite trebaju obezbijediti organizacione, finansijske i druge uslove za kontinuirano i kvalitetno praćenje rezultata iz oblasti istraživačke i razvojne djelatnosti, koji su od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

- organi civilne zaštite će u okviru svojih potreba, te finansijskih i drugih mogućnosti podsticati, organizovati i finansirati one istraživačko-razvojne projekte iz oblasti koje su od značaja za unapređenje zaštite i spašavanja, posebno za one projekte koji doprinose unapređenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

- organi civilne zaštite će u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima organizovati stručne seminare i

savjetovanja na kojima će predstavnici institucija iz oblasti naučnoistaživačke i razvojne djelatnosti prezentirati rezultate vlastitih i svjetskih dostignuća iz oblasti koje su od značaja za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, kako bi organi civilne zaštite, na pristupačan i cjelovit način, bili upoznati sa najnovijim dostignućima iz tih oblasti.

- Neophodno je, također, obezbijediti najpodesniji način prezentacije svjetskih, praktičnih, iskustava u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

## **7.2. Pregled projekata istraživačke i razvojne djelatnosti**

### **1) Procjena rizika od poplava u slivnom području rijeke Spreče sa prijedlogom mjera za njegovo smanjenje.**

Procjena rizika od poplava treba da obuhvati: izradu karata područja sa prikazom granica rječnih slivova, opis načina korišćenja zemljišta; opis poplava koje su se desile u prošlosti i koje su imale značajne štetne uticaje na ljudsko zdravlje, životnu sredinu, kulturno nasljeđe, privrednu aktivnost i sl; opis značajnih historijskih poplava za koje se u sličnim budućim događajima mogu očekivati značajne štetne posljedice. Takođe, treba da bude obuhvaćena i procjena mogućih štetnih posljedica budućih poplava kao i opis svih mjera koje je potrebno preduzeti da bi se one svele na najmanju moguću mjeru.

Pritom je neophodno uzeti u obzir što više činjenica kao što su topografija, rječna mreža, hidrološke i geomorfološke karakteristike, objekti za zaštitu od poplava, položaj naselja, privredna aktivnost i sl. Potrebno je, dakle, izvršiti geodetska snimanja korita i područja unutar poplavnih poligona kao pripremu za izradu hidrauličkog modela odnosno izradu procjene poplavnog rizika.

### **2) Analiza stanja HA Modrac i prijedlog mjera za njeno uređenje**

Najvažnija pitanja koja je potrebno usaglasiti su kreiranje sveobuhvatnog i pouzdanog sistema monitoringa kvantiteta i kvaliteta vode u HA Modrac kao i najznačajnijih vodotokova koji se u nju ulijevaju, zatim upravljanje i dokumentiranje podataka dobivenih putem monitoringa, usklađivanje smjernica vezanih za vode - provedba važećih propisa, direktiva EU i konsultacije s nadležnim ministarstvima.

### **3) Program osiguranja minimuma sredstava robnih i drugih rezervi za potrebe zaštite i spašavanja ljudi**

Programom osiguranja obezbijediti mehanizme za stvaranje odgovarajućih rezervi koje se odnose na ishranu, zdravstveno zbrinjavanje, smještaj unesrećenih i drugo; uspostaviti evidenciju svih sredstava i opreme u logističkim centrima, uspostaviti baze podataka o ovim sredstvima značajnim za zaštitu i spašavanje na svim nivoima vlasti; osigurati odgovarajuće rezerve namjenskih sredstava i opreme za potrebe smanjenja rizika te za zaštitu i spašavanje u fazi oporavka; osigurati visoki nivo koordinacije i spremnosti između svih nosilaca planiranja.

### **4) Organizacija zaštite od požara na području Općine**

Potrebno je sagledati organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i provođenje mjera zaštite od požara, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica i vatrogasaca, finansiranje i druga pitanja od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo u Općini.

### **5) Katastar klizišta na području Općine**

Potrebno je izraditi digitalni katastar klizišta, sa kompletnom bazom podataka, planovima, snimcima i proučavanjima.

Prilikom izrade katastra klizišta potrebno je prikupiti, obraditi, analizirati i koristiti sve raspoložive postojeće geološke, hidrogeološke i druge podatke, koji su od značaja za formiranje inženjersko-geoloških uslova terena.

### **6) Stručni seminari iz oblasti zaštite i spašavanja**

Aktivno učestvovanje na stručnim seminarima, radionicama i edukacijskim programima u cilju osposobljavanja struktura civilne zaštite, razmjene iskustava i poboljšanja saradnje između nosilaca aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.

### **7) Odnosi s javnošću u zaštiti i spašavanju – krizno upravljanje**

Građani imaju pravo da budu informisani o opasnostima, zaštiti i mogućnostima njihovog sudjelovanja u akcijama zaštite i spašavanja. Sredstva informisanja mogu značajno pomoći u izgradnji sistema zaštite i spašavanja i svjesnosti o potrebi podrške cijele zajednice.

Ovaj cilj se može postići donošenjem odgovarajućeg plana/odluke za odnos s javnošću u toku upravljanja akcijama zaštite i spašavanja

Realizacijom ovog cilja, osigurat će se lakše provođenje mjera zaštite i spašavanja, smanjiti posljedice nesreća na ljude i materijalna dobra i omogućit će jedinstven odnos s javnošću.



### 8) Formiranje baze podataka resursa zaštite i spašavanja

Jedinstvena baza podataka onoga čime raspolaže sistem zaštite i spašavanja na području Općine, može pružiti jasnu sliku resursa kojima raspolaže zajednica, što omogućava realnije planiranje u kriznim situacijama. Potrebno je dizajnirati bazu podataka, napuniti bazu sa podacima te je redovito ažurirati, kako bi se u svakom trenutku imali tačni pregledi onoga čime se raspolaže, u kojem obimu je dostupno, u kojem vremenskom roku, gdje se nalazi i slično.

## 8. PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA, SA IZVORIMA FINANSIRANJA

### 8.1. Troškovi i izvori finansiranja

Civilna zaštita, odnosno sistem zaštite i spašavanja u općini, po odredbama Federalnog zakona o zaštiti i spašavanju, može se finansirati iz slijedećih izvora:

- sredstava prikupljenih na osnovu posebne naknade od 0,5% na neto plate zaposlenih;
- budžeta općine, TK, FBiH i BiH;
- sredstava pravnih lica;
- sredstava po osnovu osiguranja;
- donacija;
- međunarodne pomoći;
- drugih izvora predviđenih Zakonom.

Iz ukupno raspoloživih sredstava namjenjenih za potrebe zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u predviđenom petogodišnjem periodu, finansirat će se slijedeći projekti i aktivnosti:

- opremanje, obučavanje i rad službe civilne zaštite općine;
- pripremanje, opremanje, finansiranje i obuku općinskih štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, operativnog centra i jedinica civilne zaštite koje organizira općina i povjerenika civilne zaštite općine, kao i troškove koji nastanu tokom njihovog sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja po naređenju općinskog štaba civilne zaštite;
- opremanje pravnih lica, u dijelu kada postavljene zadatke tim licima nadilaze njihove materijalne mogućnosti;
- preventivne mjere zaštite i spašavanja;
- nabavku i održavanje sistema za uzbunjivanje stanovništva;
- saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima;
- prema potrebi, pružanje finansijske podrške drugim općinama, a naročito za opremanje i obuku štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite, operativnih centara civilne zaštite i pomoć u saniranju posljedica prirodnih i drugih nesreća i mogu se koristiti za udruživanje sredstava posebne naknade sa općinama, kantonima i Federacijom, u zajedničkim projektima razvoja sistema zaštite i spašavanja i
- druge potrebe zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom ili drugim propisima.

### 8.2. Struktura finansiranja - planirani projekti

#### 8.2.1. Planirana sredstva u općini

Općinska služba civilne zaštite najveći dio finansijskih sredstava planira za:

- uređenje i čišćenje riječnih korita,
- sanaciju šteta,
- opremanje struktura civilne zaštite,
- obuku i vježbe, izradu projektne dokumentacije,
- sufinansiranje projekata deminiranja,
- za prevenciju.

Planirani iznos od **921.300,00 KM** prikazan je u ukupnom iznosu za petogodišnji period trajanja Programa razvoja od 2015. do 2019. godine, a odnosi se na sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje koja će se prikupiti u toku 2015.-2019. godine (793.000,00 KM) i prenesena neutrošena sredstva iz ranijeg perioda (128.300,00 KM).

#### 8.2.2. Opremanje, obučavanje i rad općinske službe civilne zaštite (OSCZ)

U Budžetu Općine planiraju se sredstva potrebna za obavljanje redovnih poslova OSCZ (plaće i naknade zaposlenih, troškovi telefona, goriva i dr.). Sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje se mogu koristiti, između ostalog, za opremanje struktura civilne zaštite.

Opremanje, obučavanje i rad OSCZ (Budžet Općine):					
2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	UKUPNO:
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
Opremanje i obučavanje operativnog centra CZ (Posebna naknada Općine):					
2015. sa prenosom	2016.	2017.	2018.	2019.	UKUPNO:
4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
<b>UKUPNO:</b>					<b><u>1.512.000,00</u></b>

*Tabela.1. Pregled finansijskih sredstava za opremanje, obučavanje i rad OSCZ i operativnog centra CZ*

### 8.2.3. Opremanje i obučavanje Općinskog štaba civilne zaštite (OŠCZ), službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite koje ustrojava Općina

Pripremanje, opremanje, finansiranje i obuka općinskog štaba, službi zaštite i spašavanja, operativnog centra i jedinica civilne zaštite koje ustrojava Općina, te troškove koji nastaju tokom njihovog sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja po naređenju OŠCZ se finansira sredstvima koja se planiraju u Budžetu Općine (sredstva posebne naknade i Budžeta općine).

OŠCZ je osnovan kao operativno-stručni organ za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja na teritoriji Općine i mora se redovno obučavati i biti opremljen odgovarajućom opremom.

Službe zaštite i spašavanja i jedinice CZ angažuju se na vršenju operativnih mjera zaštite i spašavanja iz njihove nadležnosti, po naredbi rukovodioca OSCZ, odnosno OŠCZ.

Na području općine formirane su slijedeće službe zaštite i spašavanja:

Služba za medicinsku pomoć; Služba za vodosnabdijevanje i čistoću; Služba za spašavanje iz ruševina i Veterinarska služba.

Opremanje i obučavanje OŠCZ (Posebna naknada Općine):					
2015. sa prenosom	2016.	2017.	2018.	2019.	UKUPNO:
17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	33.000,00
Opremanje i obučavanje službi zaštite i spašavanja i jedinica CZ (Posebna naknada Općine):					
2015. sa prenosom	2016.	2017.	2018.	2019.	UKUPNO:
105.075,00	49.510,00	49.510,00	49.510,00	49.510,00	303.115,00
Troškovi učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja (Posebna naknada):					
2015. sa prenesenim sredstvima iz prethodnog perioda	2016.	2017.	2018.	2019.	UKUPNO:
14.345,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	46.065,00
<b>UKUPNO:</b>					<b><u>382.180,00</u></b>

*Tabela.2. Pregled finansijskih sredstava za opremanje i obučavanje OŠCZ, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite koje ustrojava Općina*

### 8.2.4. Preventivne mjere zaštite i spašavanja

Sredstva su namjenjena za sufinansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja koje će provoditi općina, odnosno mjera na sprječavanju nastanka prirodnih i drugih nesreća. Općina može dio sredstava posebne naknade, iz

člana 180. stav 4. Zakona o zaštiti i spašavanju, koja pripadaju općini, izuzetno, kao interventnu mjeru, koristiti za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, pod uslovom da je dio sredstava za te namjene obezbijeđen u budžetu općine i ako su preventivne mjere utvrđene u programu razvoja i planu zaštite i spašavanja općine, s tim da ta sredstva ne mogu biti veća od 20% sredstava koja se prikupe u toku budžetske godine.

Općinski načelnik, na prijedlog službe civilne zaštite općine, odlučuje o korištenju sredstava za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja.

<b>Preventivne mjere zaštite i spašavanja (Posebna naknada Općine):</b>					
<b>2015. sa prenosom</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>UKUPNO:</b>
57.380,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	<b>184.260,00</b>
<b>Preventivne mjere zaštite i spašavanja (Budžet Općine):</b>					
<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>UKUPNO:</b>
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>50.000,00</b>
<b>UKUPNO:</b>					<b><u>234.260,00</u></b>

*Tabela br. 3. Pregled finansijskih sredstava za preventivne mjere zaštite i spašavanja*

#### 8.2.5. Saniranje dijela šteta nastalih prirodnim ili drugim nesrećama

Sredstva posebne naknade koriste se za namjene iz člana 184. stav 1. tačke 6) Zakona o zaštiti i spašavanju, što podrazumijeva:

- 1) finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja koje se moraju provoditi na spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne ili druge nesreće ( evakuacija, prihvata i zbrinjavanja ugroženog stanovništva i imovine, osiguranje saobraćaja i drugih mjera),
- 2) pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica prirodnih i drugih nesreća, nakon procjene šteta i provođenje mjera (zdravstvenih i higijensko-epidemioloških (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), veterinarskih i zaštite od biljnih bolesti i štetočina, organizacija minimuma komunalnih potreba stanovništva do normalizacije života na ugroženom području).
- 3) finansiranje i isplatu naknade za rad i neophodne troškove izlaska na teren komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, ali samo za vrijeme angažovanja na procjeni konkretnih šteta.

<b>Saniranje dijela šteta nastalih prirodnim ili dr.nesrećama (Posebna naknada Općine):</b>					
<b>2015. sa prenosom</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>UKUPNO:</b>
89.100,00	63.440,00	63.440,00	63.440,00	63.440,00	<b>342.860,00</b>
<b>Sredstva za sanaciju šteta i sanaciju klizišta (Budžet Općine):</b>					
<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>UKUPNO:</b>
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	<b>175.000,00</b>
<b>UKUPNO:</b>					<b><u>517.860,00</u></b>

*Tabela br. 4. Pregled finansijskih sredstava za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim ili drugim nesrećama*

#### 8.2.6. Prioritetni regulacioni radovi na vodotocima kroz urbana područja Općine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK je u Program razvoja uvrstilo prioritete regulacione radove vodotoka na području TK kroz urbana područja uključujući vodotoke koji prolaze kroz područje Općine: Spreča, Oskova i Gostelja.

Finansijska sredstva u iznosu od **8.220.000 KM** odnose se samo na građevinske radove, bez potrebnih finansijskih sredstava za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Gradnja navedenih objekata pruža trajnu zaštitu, čestim plavljenjem ugroženih, postojećih stambenih i privrednih objekata, odnosno trajno privođenje planiranoj

namjeni svih površina u zonama plavljenja, u urbanim područjima.

Obzirom na obavezu općine, kao vlasnika zaštitnih vodnih objekata na površinskim vodama II. kategorije, navedena sredstva potrebno je obezbijediti iz budžeta općine, namjenskih sredstava vodnih naknada koje pripadaju Kantonu, sredstava vodnih naknada koja pripadaju Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. U narednoj tabeli dat je pregled navedenih vodotoka sa procijenjenim vrijednostima regulacionih radova.

Vodotok	Ulaganje (KM)	Izvori sredstava
1	2	3
Spreča – Živinice ( 3.000 m)	4.500.000,00	Budžet Općine Živinice, Budžet TK
Gostelja – Đurđevik ( 500 m)	450.000,00	Budžet Općine Živinice, Budžet TK
Gostelja – Živinice ( 800 m)	720.000,00	Budžet Općine Živinice, Budžet TK
Oskova – Živinice ( 1.500 m)	1.650.000,00	Budžet Općine Živinice, Budžet TK
Oskova – Višća ( 1.000 m)	900.000,00	Budžet Općine Živinice, Budžet TK
<b>Ukupno:</b>	<b>8.220.000,00</b>	

**Tabela br. 5. Prioritetni regulacioni radovi vodotoka na području Općine**

Za izvođenje regulacionih radova Općina je dužna pribaviti urbanističku saglasnost, projektnu dokumentaciju za izvođenje radova i odobrenje za građenje.

#### 8.2.7. Deminiranje i trajno obilježavanje miniranih površina

Proces deminiranja i uklanjanja NUS-a i MES-a je vrlo spor i skup posao, te će ova aktivnost trajati još relativno dug vremenski period, u kome će biti neophodno uložiti znatna sredstva za deminiranje. Obzirom da su na području Općine uglavnom minirane šumske površine koje spadaju u III kategoriju ugroženosti, te za proces deminiranja ili za trajno obilježavanje (izvršeno, ali zbog uklanjanja oznaka od strane nesavjesnih pojedinaca) navedenih površina je potrebno u Budžetu općine planirati određena finansijska sredstva.

Deminiranje i trajno obilježavanje miniranih površina (Budžet Općine):					
2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	UKUPNO 2015-2019:
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00

**Tabela br. 6. Pregled finansijskih sredstava za deminiranje i trajno obilježavanje miniranih površina**

#### 8.2.8. Zdravstvena zaštita stanovništva

U okviru zdravstvene zaštite stanovništva, planirana je imunizacija stanovništva.

Zdravstvena zaštita stanovništva-imunizacija stanovništva (Budžet Općine):					
2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	UKUPNO 2015-2019:
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00

**Tabela br. 7. Pregled finansijskih sredstava za zdravstvenu zaštitu stanovništva**

**8.2.9. Zaštita okoliša**

U okviru zaštite okoliša planira se zimsko održavanje puteva u nadležnosti Općine( sa zimskim održavanjem grada i održavanjem grada) i ispitivanje (kontrola) vode za piće stanovništva.

<b>Zaštita okoliša-zimsko održavanje puteva (Budžet Općine):</b>					
<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>UKUPNO 2015-2019:</b>
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	<b>1.500.000,00</b>
<b>Zaštita okoliša-ispitivanje (kontrola) vode za piće (Budžet Općine):</b>					
<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>UKUPNO 2015-2019:</b>
3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	<b>16.000,00</b>
<b>UKUPNO:</b>					<b><u>1.516.000,00</u></b>

*Tabela br. 8. Pregled finansijskih sredstava za zaštitu okoliša*

**8.2.10. Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla**

U okviru ove mjere planira se higijensko-epidemiološka zaštita-DDD, preventivno cijepljenje životinja i dijagnostičko ispitivanje i zaštita pasa.

<b>Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla (Budžet Općine):</b>					
<b>Higijensko-epidemiološka zaštita-DDD:</b>					
<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>UKUPNO 2015-2019:</b>
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>50.000,00</b>
<b>Preventivno cijepljenje i dijagnostičko ispitivanje životinja:</b>					
<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>UKUPNO 2015-2019:</b>
165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	<b>825.000,00</b>
<b>UKUPNO:</b>					<b>875.000,00</b>

*Tabela br. 9. Pregled finansijskih sredstava za zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla*

**9. PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE OD POŽARA****9.1. Uvod**

Zaštita od požara i vatrogastvo su dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća u Federaciji BiH koji je uređen Federalnim zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, pa se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo organiziraju i funkcioniraju u okviru tog sistema.

Općina, u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, u okviru Programa razvoja zaštite i spašavanja Općine Živinice, utvrđuje ciljeve, smjer i strategiju razvoja zaštite od požara i vatrogastva od značaja za Općinu.

Programiranje razvoja zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine, vrši se u skladu sa procjenom ugroženosti od požara područja Općine Živinice i drugih činjenica važnih za programiranje.

Programiranje razvoja zaštite od požara i vatrogastva obuhvata politiku, strategiju i akcione planove u okviru kojih se definira vizija, načela i opredjeljenja, ciljevi i područja razvoja za organiziranje i provođenje zaštite od požara i vatrogastva sa svim elementima potrebnim za njegovo usavršavanje i efikasno funkcioniranje od značaja

za Općinu za period od najmanje pet godina.

Opći cilj Programa razvoja zaštite od požara i vatrogastva za period 2015.-2019. godina je unapređenje zaštite od požara preventivnim djelovanjem kroz poduzimanje odgovarajućih aktivnosti i primjenu neophodnih mjera te stvaranje uvjeta za pružanje kvalitetnog odgovora u slučaju nastanka i širenja požara.

## 9.2. Politika razvoja

Politikom razvoja zaštite od požara i vatrogastva na području Općine (u daljem tekstu: Politika razvoja) utvrđuje se politika, vizija i ciljevi, kao i strateški pravci razvoja zaštite od požara i vatrogastva.

### 9.2.1 Politika razvoja

Politika razvoja je okvirni i temeljni dokument, kojim se omogućuje donošenje i provedba odluka i drugih akata, odlučuje o temeljnim načelima i opredjeljenjima, područjima razvoja, akcionim planovima i prioritetima iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Općine.

### 9.2.2 Vizija

Općinska služba civilne zaštite sa organima Općine (Općinsko vijeće i općinski načelnik) i sa drugim subjektima u sistemu zaštite i spašavanja teže stvaranju takvih uvjeta u oblasti zaštite od požara na području Općine koji će trend negativnih pojava, događaja i posljedica svesti na minimum.

### 9.2.3 Misija

Obezbjediti efikasnu zaštitu ljudi i materijalnih dobara od požara na području Općine.

## 9.3. Strategija

### 9.3.1 Opis i ocjena stanja

Opća je ocjena da stanje u oblasti zaštite od požara na području Općine nije zadovoljavajuće. Općina Živinice je donijela Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na području Općine Živinice. S obzirom na osjetljivost privrednih subjekata na požare, stepen ugroženosti određenih kategorija šuma od požara, stanje u vatrogasnim jedinicama i dostignuti stepen organiziranosti, može se reći da je ostvaren nizak nivo protivpožarne zaštite.

Najvažniji uočeni problemi u oblasti zaštite od požara i vatrogastva:

- Na području općine nije u potpunosti izvršena popuna profesionalne vatrogasne jedinice niti je izvršeno opremanje iste propisano Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i roku korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice ("Službene novine F BiH", br. 104/12).
- Vatrogasne jedinice u pravnim licima većinom nisu propisno opremljene te nisu u mogućnosti obavljati vatrogasnu djelatnost u potpunosti.
- Hidrantska mreža za gašenje požara u većini naselja na području Općine nije u zadovoljavajućem stanju u pogledu broja nadzemnih hidranata, pritiska i količine vode u mreži. U mnogim naseljima vanjska hidrantska mreža uopće nije izvedena.
- Hidrantska mreža nije u potpunosti usklađena s važećim propisima, a pravna lica koje se bave djelatnošću vodosnabdjevanja nisu napravila registar hidrantske mreže s ucrtanim položajima hidranata.
- U mnogim poslovnim i javnim građevinama nije postavljen propisani broj aparata za početno gašenje požara, a u pojedinim građevinama s izvedenom hidrantskom mrežom nedostaje oprema u zidnim ormarićima unutarnje hidrantske mreže.
- Zaštita od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu nije u potpunosti organizovana niti se provodi u skladu sa propisima.
- Odlagališta otpada nisu uređena u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima kojima se definiše problematika zbrinjavanja otpada. Nelegalna odlagališta ("divlje deponije") nisu sanirane pa i dalje predstavljaju moguće izvore požara.
- Stanovništvo nije sistemski educirano za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Također, nije posvećena neophodna pažnja obrazovanju djece školskog uzrasta iz oblasti zaštite od požara.

### 9.3.2 Normativni okvir

Zaštitu od požara organiziraju i provode pravna i fizička lica (građani), državni organi Federacije, kantona, grada i općine i druge institucije, koje su vlasnici ili korisnici građevina ili prostora, šuma, šumskog ili poljoprivrednog zemljišta, a što se vrši u skladu sa odredbama Federalnog zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09, u daljem tekstu: Zakon) i Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 01/12).

Zaštita od požara je djelatnost od posebnog interesa za Federaciju, kanton, grad i općinu, a ostvaruje se na način predviđen Zakonom, podzakonskim propisima donešenim na osnovu Zakona i međunarodnim tehničkim normativima i standardima koji važe u Bosni i Hercegovini, a koji se odnose na mjere zaštite od požara predviđene Zakonom.

Odredbe Zakona primjenjuju se na građevine i prostore organa i institucija Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji se nalaze na području Federacije, ako propisom Bosne i Hercegovine nije drugačije određeno.

#### 9.3.2.1 Inspekcijski nadzor

Kantonalni inspektori za zaštitu od požara i kantonalni inspektori za vatrogastvo iz Kantonalne uprave civilne zaštite, vrše inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od požara i vatrogastva u Općini i svim pravnim licima od značaja za Općinu, a koja su utvrđena u odredbama st. 2. i 3. člana 148. Zakona.

Pored ovoga Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, obavlja poslove državne uprave koji se, između ostalog, odnose na zaštitu od požara, eksplozija i havarija, nadzor nad proizvodnjom, prometom i prevozom eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, kao i prevoz određenih drugih opasnih materija.

U skladu sa tim, težište angažovanja u oblasti zaštite i spašavanja usmjereno je na obezbjeđenje potpunije zaštite ljudi i imovine od požara, eksplozija i drugih stanja opasnosti, permanentnu kontrolu primjene mjera preventivno-tehničke i protivpožarne zaštite u objektima izloženim većem stepenu ugroženosti od požara, posebno u objektima većih privrednih sistema, objektima od posebnog značaja, kao i u oblasti proizvodnje i prometa eksploziva i drugih opasnih materija.

Inspektori organa unutrašnjih poslova, dužni su pri vršenju inspekcijskog nadzora ostvarivati odgovarajuću saradnju sa inspektorima iz Kantonalne uprave civilne zaštite u cilju rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu obavljaju šumarski inspektori, na poljoprivrednom zemljištu obavljaju poljoprivredni inspektori, a za zaštićena područja prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa nadzor vrše inspektori iz te oblasti po propisima kojima su uređene inspekcije u tim oblastima.

### 9.3.3 Institucionalni okvir

Subjekti zaštite od požara su federalni i kantonalni organi, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva te pravna i fizička lica.

Osnovni nosilac organiziranja i provođenja zaštite od požara je Općina, kao jedinica lokalne samouprave, i kanton koji je odgovoran za ta pitanja na području kantona, a jedinstveno funkcionisanje te zaštite na cijelom području Federacije osigurava Federacija, na način predviđen Zakonom

Subjekti zaštite od požara planiraju, finansiraju, organizuju, sprovode i kontrolišu zaštitu od požara u cilju sprječavanja izbijanja i širenja požara, otkrivanja i gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, zaštite životne sredine, utvrđivanja i otklanjanja uzroka požara, kao i pružanja pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Prema Zakonu subjekti zaštite od požara dužni su da obezbjeđe primjenu planova zaštite od požara i drugih akata, kao i da angažovanjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, poštujući sljedeća načela: načelo zaštite, načelo prevencije, načelo stalnosti, načelo jačanja svijesti, načelo javnosti, načelo saradnje, načelo solidarnosti i načelo odgovornosti.

Takođe, podstiču, usmjeravaju i obezbjeđuju jačanje svijesti o značaju zaštite od požara kroz sistem obrazovanja i vaspitanja, naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja, usavršavanja u procesu rada, te putem sredstava javnog informisanja.

### 9.3.4 Osnovni ciljevi i kriteriji za sprovođenje zaštite od požara

Osnovni cilj Strategije je stvaranje novih i unapređenje postojećih uslova u cilju sprječavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja, te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih,

kulturnih, historijskih i drugih dobara i okoliša na bazi dugoročnog unapređenja zaštite od požara. Područja u kojima Strategija treba ostvariti organizaciono-tehničke ciljeve zaštite od požara su:

- normativna regulativa,
- preventivna zaštita,
- organizacijske mjere,
- saradnja svih subjekata u sistemu zaštite od požara,
- sagledavanje kapaciteta u znanju, vještinama i potrebnoj opremljenosti.

Normativno uređenje zaštite od požara ima za cilj usvajanje zakonske i podzakonske regulative koja je usaglašena sa međunarodnim, a prije svega evropskim propisima i standardima.

U oblasti preventivne zaštite postojeći sistem preventivne zaštite treba unaprijediti sa posebnim osvrtom na monitoring i njegovu povezanost sa zaštitom od požara.

Provođenje organizacijskih mjera ogleda se kroz funkcionalnu integraciju svih službi, poboljšanje saradnje i koordinacije u razmjeni bitnih informacija i unaprjeđenju brzine i efikasnosti reagovanja.

U oblasti saradnje potrebno je raditi na poboljšanju koordinacije između svih subjekata u sistemu zaštite od požara uvažavajući kriterij adekvatnog upravljanja krizama kroz seminare, vježbe i razvijanje regionalnih programa.

Oblast Strategije koja se odnosi na kapacitete usmjerena je na poboljšanje nivoa znanja i tehničke opremljenosti subjekata zaštite od požara.

Sistem informiranja o svim pretnjama koje utiču na požarnu sigurnost treba također učiniti efikasnijim, tako da sve informacije u vezi ovih rizika budu blagovremeno dostupne.

#### 9.4. Akcioni plan

Saglasno Strategiji, zadatak akcionog plana je stvaranje uslova za ostvarivanje vizije i strateških ciljeva odnosno prioriteta razvoja zaštite od požara, kroz aktivnu i sistematsku saradnju i koordinaciju sa svim subjektima i nosiocima koji djeluju na području Općine.

Akcioni plan definiše konkretne mjere, nosioce, dinamiku i neophodna sredstva za njihovu realizaciju (Tabela 1.).

**Tabela 1. Akcioni plan**

Aktivnosti	Rokovi	Nosioci	Finansije	Napomena
Primjena propisa iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva	2015-2019	Organi Općine, pravna i fizička lica	-	
Unapređenje sistema preventivne zaštite	2015-2019	Ovlašteni projektanti, pravna lica, vlasnici građevina, općinski organi, vatrogasne jedinice, MUP, KU za inspekcijske poslove, JP Šume TK (ŠG "Sprečko")	-	
Osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i tehničko opremanje vatrogasne jedinice	2015-2019	Organi jedinice lokalne samouprave, općinska služba civilne zaštite	400.000,00	



## 10. REKAPITULACIJA

U periodu od 2015. do 2019. godine, na području Općine, planirano je da se za razne projekte, aktivnosti i zadatke, koji su od najšireg značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, utroši ukupno: **13.742.300,00 KM.**

### 10.1. Rekapitulacija po projektima, aktivnostima i zadacima

U periodu od 2015. do 2019. godine planirano je finansiranje slijedećih projekata, aktivnosti i zadataka:

Planirani projekti, aktivnosti i zadaci	Iznos (KM)
- Opremanje, obučavanje i rad općinske službe i operativnog centra CZ	1.512.000,00
- Opremanje i obučavanje Općinskog štaba civilne zaštite	33.000,00
- Opremanje i obuka službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite sa troškovima učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja	349.180,00
- Preventivne mjere zaštite i spašavanja	234.260,00
- Saniranje dijela šteta od prirodnih i drugih nesreća	517.860,00
- Osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i tehničko opremanje vatrogasne jedinice	400.000,00
- Prioritetni regulacioni radovi na vodotocima kroz urbana područja Općine	8.220.000,00
- Deminiranje i trajno obilježavanje miniranih površina	50.000,00
- Zdravstvena zaštita stanovništva	35.000,00
- Zaštita okoliša	1.516.000,00
- Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla	875.000,00
<b>Sveukupno (za 5 godina):</b>	<b><u>13.742.300,00</u></b>

### 10.2. Rekapitulacija po izvorima finansiranja

Izvori finansiranja	Iznos (KM)
- Posebna naknada za zaštitu i spašavanje Općine	921.300,00
- Budžetska sredstva Općine	4.601.000,00
- Budžetska sredstva TK	8.220.000,00
<b>Sveukupno (za 5 godina):</b>	<b>13.742.300,00</b>

**10.3. Rekapitulacija projekata, aktivnosti i zadataka finansiranih iz Budžeta Općine**

<b>Planirani projekti, aktivnosti i zadaci</b>	<b>Iznos (KM)</b>
- Opremanje, obučavanje i rad Općinske službe CZ i profesionalne vatrogasne jedinice	1.900.000,00
- Preventivne mjere zaštite i spašavanja	2.476.000,00
- Saniranje dijela šteta od prirodnih i drugih nesreća	175.000,00
- Deminiranje i trajno obilježavanje miniranih površina	50.000,00
<b>Sveukupno (za 5 godina):</b>	<b>4.601.000,00</b>

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG  
VIJEĆA

Samra Omić-Zoletić



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
**OPĆINA ŽIVINICE**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393

Broj: 10-05-5184-3/2015

Dana, 03.11.2015. godine

Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice ("Sl. glasnik općine Živinice", br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine, razmatrajući tačke dnevnog reda – Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Riba” Živinice – uže urbano područje i Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana „Riba” Živinice – uže urbano područje, donosi sljedeći

## ZAKLJUČAK

### I

- Donosi se Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Riba” Živinice – uže urbano područje, sa usvojenim amandmanima Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, vijećnika Elvisa Bajrića, Jasmina Halilovića i Abdulkerima Durića.
- Donosi se Odluka o provođenju Regulacionog plana „Riba” Živinice – uže urbano područje.

### II

Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice”.

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Samra Omić – Zoletić



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
**OPĆINA ŽIVINICE**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**  
Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393

Broj: 10-05-5184-1/2015

Dana, 03.11.2015. godine

Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice ("Sl. glasnik općine Živinice", br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine, razmatrajući tačke dnevnog reda – Nacrt budžeta općine Živinice za 2016. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Živinice za 2016. godinu, donosi sljedeći

## ZAKLJUČAK

### I

- Usvaja se Nacrt budžeta općine Živinice za 2016. godinu, uz primjedbe općinskih vijećnika i isti upućuje na javnu raspravu.
- Usvaja se nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Živinice za 2016. godinu.

### II

Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice”.

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Samra Omić – Zoletić



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
**OPĆINA ŽIVINICE**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393

Broj: 10-05-5184-23-1/2015

Dana, 06.11.2015. godine

Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice ("Sl. glasnik općine Živinice", br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 06.11.2015. godine, na inicijativu Općinskog načelnika, član 38. Statuta općine Živinice ("Službeni glasnik općine Živinice", br. 4/12), za izdvajanje rudnika PK "Dubrave" općina Živinice iz sastava zavisnog društva rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, donosi sljedeći

## ZAKLJUČAK

### I

- Općinsko vijeće Živinice pokreće inicijativu za izdvajanje organizacione jedinice rudnik PK "Dubrave" općina Živinice, iz sastava zavisnog društva Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla i organizovanje iste kao posebnog pravnog subjekta u sastavu JP "Elektroprivreda" BH d.d. Sarajevo.

### II

Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice“.

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Samra Omić – Zoletić

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OPĆINA ŽIVINICE  
Općinsko vijeće  
Broj: 10-05-5153/15  
Živinice, 06.11.2015. Godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH" br. 49/06), člana 24. Statuta Općine Živinice ("Sl. glasnik Općine Živinice" br. 4/12), i člana 217. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH" br. 2/98. i 48/99.), Općinsko vijeće Živinice, postupajući po zahtjevu Bajrić Fikreta sin Alije iz Dubrava Gornjih općina Živinice u predmetu ispravke greške u Rješenju br. 04/4-6844/376-2 od 12.04.1971. godine, na sjednici održanoj dana 06.11.2015. godine donosi sljedeći

## ZAKLJUČAK

**I - Ispravlja se greška** u Rješenju Skupštine Opštine Živinice br. 04/4-6844/376-2 od 12.04.1971. godine na način da se u tački I, II i III dispozitiva umjesto teksta koji glasi: Bajrić Aljo sin Alije ima upisati tekst koji glasi: BAJRIĆ ALIJA SIN ALIJE.

**II - Ovaj** zaključak je sastavni dio rješenja navedenog u tački I dispozitiva i ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kada pravno dejstvo ima i rješenje koje se ispravlja.

**III -** Ostali dio rješenja ostaje nepromijenjen.

## O b r a z l o ž e n j e

Dana 27.07.2015. godine, Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice "Zahtjev za promjenu imena sa Bajrić Aljo sin Alije na Bajrić Alija sin Alije u odnosu na parcele označene kao k.č.br. Dn 135/72 od 25.01.1972. godine" podnio je Bajrić Fikret sin Alije iz Dubrava Gornjih općina Živinice.

Postavljeni zahtjev je preciziran na usmenoj raspravi održanoj dana 18.09.2015. godine u službenim prostorijama Općine Živinice kada je podnositelj izjavio da traži ispravku greške u Rješenju br. 04/4-6844/376-2 od 12.04.1971 godine.

Podnositelj je uz zahtjev priložio Posjedovni list br. 06/2-30-2572/15-2 od 19.05.2015 godine, Zemljišnoknjižni izvadak br. 033-0-NAR-15-000 956 od 25.05.2015. godine, Zemljišnoknjižni izvadak br. 033-0-NAR-15-000 959 od 25.05.2015. godine, PBA 1 obrazac izdat od MUP-a TK-a Živinice dana 28.04.2005. godine, fotokopija lične karte serijskog broja 05CED1922 od 28.04.2005. godine, Rješenje Opštinskog suda u Tuzli br. Dn. 135/72 od 08.11.1972 godine, Molba za zemljišnoknjižni upis br. 03/6-6844/376 od 20.01.1972 godine, Rješenje br. 04/4-6844/376-2 od 12.04.1971 godine, potvrdu o predaji podneska i dokaz o uplati administrativne takse.

U toku postupka Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao obrađivač predmeta, pribavila je Izvod iz matične knjige rođenih br. 02/6-13-21452/2015 od 06.08.2015 godine,

Obavijest br. 06/2-30-3734/15 od 07.08.2015 godine, Obavijest od Službe za opću upravu i društvene djelatnosti br. 02/7-13-2206/15 od 06.08.2015 godine, Podnesak od Arhiva Tuzlanskog kantona br. 03/1-1069-2/2015 od 09.09.2015 godine, dana 18.09.2015 godine u svojstvu stranke, prethodno upozoren na posljedice davanja lažne izjave, saslušan je podnositelj zahtjeva.

Iz provedenog dokaznog postupka utvrđeno je sljedeće činjenično stanje:

Uvidom u rješenje br. 04/4-6844/376-2 od 12.04.1971 godine utvrđeno je da se traži ispravka upisa u rješenju koje je donijela nekadašnja Skupština opštine Živinice u predmetu izmjene pravosnažnog rješenja o arondaciji zemljišta ranijeg vlasnika Bajrić Alje sin Alije iz Dubrava Gornjih.

Uvidom u Zemljišnoknjižni izvadak br. 033-0-NAR-15-000 959 od 25.05.2015. godine proizilazi da je upis u zemljišnoj knjizi nadležnog suda izvršen na osnovu navedenog rješenja pri čemu je kao titular prava vlasništva, 1972 godine, evidentiran Bajrić Aljo sin Alije sa dijelom 1/1.

Uvidom u katastarski operat i Posjedovni list br. 06/2-30-2572/15-2 od 19.05.2015 godine utvrđeno je da parceli upisanoj u navedeni zemljišnoknjižni izvadak odgovara parcela označena kao k.č.br. 2863 zv. Suvat u kulturi livada 2 klase u površini od 5823 m<sup>2</sup> upisana u Posjedovni list br. 92. K.O. Dubrave Gornje na ime posjednika Bajrić Alija sin Alije sa dijelom 1/1.

Iz uvida u Izvod iz matične knjige rođenih br. 02/6-13-21452/2015 od 06.08.2015 godine, PBA 1 Obrazac izdat od MUP-a TK-a Živinice dana 28.04.2005. godine, fotokopija lične karte serijskog broja 05CED1922 od 28.04.2005. godine utvrđena je činjenica rođenja za osobu Bajrić Alija sin Alije, koja činjenica je upisana u Matičnu knjigu rođenih koja se vodi za naseljeno mjesto Dubrave Gornje pod rednim brojem 1378 za 1951. godinu.

Sa druge strane, uvidom u dopis Službe za opću upravu i društvene djelatnosti br. 02/7-13-2206/15 od 06.08.2015. godine utvrđena je činjenica da osoba Bajrić Aljo sin Alije ne postoji, odnosno isti nije upisan u matičnoj knjizi rođenih za područje Općine Živinice.

Takođe ista činjenica utvrđena je i saslušanjem podnositelja zahtjeva čija je izjava, data na raspravni zapisnik od 18.09.2015. godine, prihvaćena kao istinita i vjerodostojna, obzirom da je podnositelj zahtjeva porodična i ozbiljna osoba.

Iz izjave podnositelja zahtjeva utvrđeno je da, ovakav upis u zemljišnoj knjizi, je rezultat i činjenice da su njegova oca Aliju svi mještani Dubrava Gornjih poznavali i zvali po imenu Aljo, pa i danas podnositelja u navedenim mjestima identificiraju kao sina Alje a ne Alije.

Na osnovu gore izvedenih dokaza savjesnom i brižljivom ocjenom svih dokaza zajedno i svakog dokaza posebno, kao i iz rezultata cjelokupnog postupka, u smislu člana 9. Zakona o upravnom postupku FBiH, imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje, kao stav upravne prakse da se greške u dispozitivu rješenja koje su tehničke naravi i koje su očita netačnost npr. greška u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju kao i druge očite netačnosti, bilo da je takva greška unesena u rješenju ili je greškom nešto izostavljeno mogu se ispraviti u svako vrijeme, jer nije ograničeno rokom, iz kojeg razloga je Općinsko vijeće Živinice utvrdilo da je zahtjev stranke osnovan, te je zaključilo kao u dispozitivu, primjenjujući odredbe čl 217. Zakona o upravnom postupku FBiH koji propisuje da organ koji je donio rješenje, odnosno službena osoba koja je potpisala ili izdala rješenje, može u svako vrijeme da ispravi greške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju, kao i druge očigledne netačnosti u rješenju ili njegovim ovjerenim prepisima. Ispravka greške proizvodi pravni učinak od dana od koga proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Obzirom da je u dispozitivu navedenog Rješenja pogrešno navedeno ime titulara, i da je

utvrđeno da se radi o grešci koju je Općinsko vijeće Živinice (nekada Skupština Opštine Živinice) moralo ispraviti donoseći zaključak kao u dipozitivu, smatrajući da bi pri tome svaka druga odluka bila pravno neodrživa i ne bi mogla egzistirati.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Ovaj zaključak je konačan u upravnom postupku i protiv njega ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu Tuzla u roku od 30. dana od dana prijema zaključka.

Tužba se podnosi neposredno sudu.

Butković Suvad dipl. pravnik

Dostaviti:

1. Bajrić Fikret sin Alije 2x  
(Dubrave Gornje b.b. Živinice 75270.)
2. Službeni glasnik Općine Živinice
3. Oglasna ploča Općine Živinice
4. Općinsko vijeće Živinice
5. Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Živinice
6. a/a.

**Predsjedavajuća Općinskog vijeća  
Živinice**

---

**Samra Omić-Zoletić**



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
O P Ć I N A Ž I V I N I C E  
Općinsko vijeće  
Broj: 10-05-5151/15  
Živinice, 06.11. 2015. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH" br. 49/06), člana 24. Statuta Općine Živinice ("Sl. glasnik Općine Živinice" br. 4/12), člana 218. i člana 217. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH" br. 2/98. i 48/99.), Općinsko vijeće Živinice, po službenoj dužnosti, u predmetu ispravke greške u Rješenju br. 10-05-6670 od 15.11.2011 godine i Rješenju br. 10-05-6671 od 15.11.2011 godine, na sjednici održanoj dana 06.11.2015. godine donosi s l j e d e ć i

## Z A K L J U Č A K

### I - Ispravlja se greška u:

#### a) Rješenju Općinskog vijeća Živinice br. 10-05-6670 od 15.11.2011 godine

#### tako što se u tački I dispozitiva

##### umjesto teksta koji glasi;

"Od ranijeg vlasnika Kulić Ivo sin Drage iz Živinica naselje "Sjever II", preuzima se neizgrađeno građevinsko zemljište radi privođenja trajnoj namjeni označeno kao k.č.br. 661/2 zv. "Dvorište" njiva (s.p. 1072/16) dvorište njiva u površini od 43 m<sup>2</sup> upisano u p.l.br. 1105 K.O. Živinice Grad i zk.ul. br. 3998 K.O. Živinice"

##### unositi tekst koji glasi;

"Od ranijeg vlasnika Kulić Ivo sin Drage iz Živinica naselje "Sjever II", preuzima se neizgrađeno građevinsko zemljište radi privođenja trajnoj namjeni označeno kao k.č.br. 661/2 zv. "Dvorište" njiva u površini od 43 m<sup>2</sup> upisano u p.l.br. 1105 K.O. Živinice Grad, kojoj po starom premjeru odgovara parcela označena kao k.č.br. 1072/16 zv. "Dvorište" u kuturi njiva, u "B" vlasničkom listu upisana je Državna svojina sa dijelom 1/1. a u "C" teretnom listu upisano je pravo korištenja na ime Ive Kulića sina Draginog sa dijelom 1/1. Parcela je upisana u elektronski zemljišnoknjižni uložak br. 3998. K.O. Živinice".

#### tako što se u tački III dispozitiva

##### umjesto teksta koji glasi;

"Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Živinice i Geodetski odsjek općine Živinice će po pravosnažnosti ovog rješenja, brisati upis dosadašnjeg nosioca prava korištenja i pravo posjeda na zemljištu iz tačke I ovog rješenja, te izvršiti upis prava korištenja zemljišta u korist državne svojine sa pravom raspolaganja u korist Općine Živinice 1/1 nakon izvršene finansijske obaveze po potpisanom sporazumu kao naknada za preuzeto zemljište i drugo."

##### unositi tekst koji glasi;

"Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Živinice i Geodetski odsjek općine Živinice će po pravosnažnosti ovog rješenja, brisati upis dosadašnjeg nosioca prava korištenja i pravo posjeda na

zemljištu iz tačke I ovog rješenja, i u "B" vlasničkom listu izvršiti upis prava vlasništva u korist državne svojine sa dijelom 1/1, i pravo raspolaganja u korist Općine Živinice sa dijelom 1/1, nakon izvršene finansijske obaveze po potpisanom sporazumu kao naknada za preuzeto zemljište i drugo".

**b) Rješenju Općinskog vijeća Živinice br. 10-05-6671 od 15.11.2011 godine**

**tako što se u tački I dispozitiva**

**umjesto teksta koji glasi;**

"Od ranijeg vlasnika Marija Kulić ud. Drage r. Tadić iz Živinica, preuzima se neizgrađeno građevinsko zemljište radi privođenja trajnoj namjeni označeno kao k.č.br. 660/1 (s.p. 1072/6) zv. "Kulića put" neplodno u površini od 746 m<sup>2</sup> upisano u p.l.br. 7053 K.O. Živinice Grad i zk. ul. br. 30. K.O. Živinice".

**unositi tekst koji glasi;**

"Od ranijeg vlasnika Marija Kulić ud. Drage r. Tadić iz Živinica, preuzima se neizgrađeno građevinsko zemljište radi privođenja trajnoj namjeni označeno kao k.č.br. 660/1 zv. "Kulića put" neplodno u površini od 746 m<sup>2</sup> upisano u p.l.br. 7053 K.O. Živinice Grad, kojoj po starom premjeru odgovara parcela označena kao k.č.br. 1072/6 zv. "Kulića put" u kuturi neplodno - put, u "B" vlasničkom listu upisana je Državna svojina sa dijelom 1/1. a u "C" teretnom listu upisano je pravo korištenja na ime Marije Kulić rođ. Tadić sa dijelom 1/1. Parcela je upisana u elektronski zemljišnoknjižni uložak br. 30. K.O. Živinice".

**tako što se u tački III dispozitiva**

**umjesto teksta koji glasi;**

"Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Živinice i Geodetski odsjek općine Živinice će po pravosnažnosti ovog rješenja, brisati upis dosadašnjeg nosioca prava korištenja i pravo posjeda na zemljištu iz tačke I ovog rješenja, te izvršiti upis prava korištenja zemljišta u korist državne svojine sa pravom raspolaganja u korist Općine Živinice 1/1 nakon izvršene finansijske obaveze po potpisanom sporazumu kao naknada za preuzeto zemljište".

**unositi tekst koji glasi;**

"Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Živinice i Geodetski odsjek općine Živinice će po pravosnažnosti ovog rješenja, brisati upis dosadašnjeg nosioca prava korištenja i pravo posjeda na zemljištu iz tačke I ovog rješenja, i u "B" vlasničkom listu izvršiti upis prava vlasništva u korist državne svojine sa dijelom 1/1, i pravo raspolaganja u korist Općine Živinice sa dijelom 1/1, nakon izvršene finansijske obaveze po potpisanom sporazumu kao naknada za preuzeto zemljište".

**II** - Ovaj zaključak je sastavni dio Rješenja navedenih u tački I dispozitiva i ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kada pravno dejstvo ima i rješenje koje se ispravlja.

**III** - Ostali dio Rješenja ostaje nepromijenjen.

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 10.11.2011 godine, donijelo je rješenja navedena u tački I dispozitiva, koja su svojstvo pravosnažnosti stekla sa 23.01.2012 godine.

Iz pribavljene dokumentacije utvrđeno je da po navedenim Rješenjima Općina Živinice je izmirila sve finansijske obaveze ranijim vlasnicima, ista provela u Katastarskom operatu Općine

Živinice, odnosno na njima se uknjižila kao posjednik.

Međutim, nakon što je podniet zahtjev za njihovo provođenje u zemljišnoj knjizi, Šef Službe za geodetske i imovinsko-pravne polove Općine Živinice, usmeno je obaviješten od postupajućih službenih lica nadležnog zemljišnoknjžnog ureda, da po odredbama zemljišnoknjžnog prava, nisu ispunjeni uvjeti za njihova provođenja u zemljišnoj knjizi jer su pojedine odredbe pogrešno navedene u rješenjima.

Uvidom u navedena rješenja utvrđeno je da je u tački I dispozitiva greškom propušteno da se navedu svi podaci iz zemljišne knjige u smislu člana 10 Zakona o zemljišnim knjigama FBiH jer nisu navedeni drugi potrebni podaci (izuzev oznake parcele, katastarske općine i broj zemljišnoknjžnog uloška).

Takođe u tački III nevedenih rješenja pogrešno su unijete odredbe o titularima na koje treba izvršiti upis.

Dakle, načinjena je greška prilikom izrade navedenih rješenja, koja je dovela do toga da ista nisu provodiva u zemljišnoj knjizi.

Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje, Općinsko vijeće je zaključilo kao u dispozitivu jer su ispunjeni uslovi propisani članom 217. Zakona o upravnom postupku FBiH koji propisuje da organ koji je donio rješenje, odnosno službena osoba koja je potpisala ili izdala rješenje, može u svako vrijeme da ispravi greške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju, kao i druge očigledne netačnosti u rješenju ili njegovim ovjerenim prepisima. Ispravka greške proizvodi pravni učinak od dana od koga proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Takođe i upravna praksa zauzela je stav da se greške u dispozitivu rješenja koje su tehničke naravi i koje su očita netačnost npr. greška u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju kao i druge očite netačnosti, bilo da je takva greška unesena u rješenju ili je greškom nešto izostavljeno mogu se ispraviti u svako vrijeme, jer nije ograničeno rokom.

#### **Pouka o pravnom lijeku:**

Ovaj zaključak je konačan u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu Tuzla u roku od 30. dana od dana prijema zaključka. Tužba se podnosi neposredno sudu.

Butković Suvad dipl. pravnik

Dostaviti:

1. Kulić Marija udova Drage (Sjever II Živinice)
2. Kulić Ivo sin Drage (Sjever II Živinice)
3. Općinsko vijeće Živinice
4. Poreska uprava – Ispostava Živinice
5. Zemljišnoknjžni ured Općinskog suda u Živinicama
6. Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
7. Oglasna ploča Općine Živinice
8. a/a.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća

Živinice

Samra Omić-Zoletić

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Općina Živinice  
- Općinsko vijeće -  
Broj: 10-05-5184-23/2015  
Dana, 06.11.2015. godine

Postupajući po odredbama Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 2/ 98 i 48/99), član 218. i 219, a u vezi sa članom 18. i člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 06.11.2015. godine, d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**  
**o odbijanju Zahtjeva za poništenje Rješenja Općinskog vijeća Živinice**  
**broj: 010-05-2252 od 13.05.2005. godine.**

**I**

Odbacuje se Zahtjev za poništavanje Rješenja Općinskog vijeća Živinice, br. 010-05-2252, od 13.05.2005. godine, pravosnažno 10.06.2015. godine, kojim je na građevinskom zemljištu označenom kao k.č.br. 210/14 (s.p.539/84) zv. „Gradilište“, u površini od 229 m<sup>2</sup>, upisano u pl.br. 464, K.O. Živinice grad i zk.ul.br. 3870 K.O. Živinice, na kome je izgrađen objekat veličine 8x9 m<sup>2</sup>, prizemlje + potkrovlje, ukupne površine 144 m<sup>2</sup>, utvrđeno pravo vlasništva u korist Musić Hate kći Rasima iz Živinica, kao graditelja objekta izgrađenog na tom zemljištu, podnesen od strane Bošnjaković Seada, sin Mustafe, ul. ORB br. 145 iz Živinica, kao neosnovan.

**II**

Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice“.

**O B R A Z L O Ž E N J E**

Općinsko vijeće Živinice je Rješenjem br. 010-05-2252 od 13.05.2015. godine, utvrdilo pravo vlasništva na građevinskom zemljištu označenom kao k.č.br. 210/14 (s.p.539/84) zv. „Gradilište“, u površini od 229 m<sup>2</sup>, upisano u pl.br. 464, K.O. Živinice grad i zk.ul.br. 3870 K.O. Živinice, na kome je izgrađen objekat veličine 8x9 m<sup>2</sup>, prizemlje + potkrovlje, ukupne površine 144 m<sup>2</sup>, u korist Musić Hate kći Rasima iz Živinica, kao graditelja objekta izgrađenog na tom zemljištu.

U postupku koji je prethodio donošenju navedenog Rješenja, a po zahtjevu Musić Hate, kći Rasima iz Živinica, Služba za stambeno komunalne i urbanističke poslove, uvidom u Regulatorni plan „Hornica“ utvrdila je da je na predmetnoj parceli predviđena izgradnja objekta porodične stambene zgrade dimenzija 9x8 spratnosti prizemlje + potkrovlje. Dana 04.01.2005. godine održana je rasprava na kojoj uz prisustvo odgovarajućih vještaka je utvrđeno da na predmetnoj parceli je sagrađen objekat od čvrstog materijala u kome živi porodica sa podnosiocem zahtjeva, objekat veličine 9x9 m, prizemlje + potkrovlje veličine 133 m<sup>2</sup>. Kako su u konkretnom slučaju bili ispunjeni uslovi propisani članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu to je i utvrđeno pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva na navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada bez prava korišćenja radi građenja.

Po navodima Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove u toku pripreme rješenja za dodjelu, nikada niko osim Musić Hate, nije se pojavio za dodjelu izgrađenog zemljišta, iako su predstavnici ove Općine bili na licu mjesta, vještak geometar i urbanisti, te utvrdili stvarno stanje na terenu da je na zemljištu sagrađen bespravno izgrađen objekat, a sa istim zemljištem u katastru Općine i Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda, upisata na ime općine Živinice, znači da se radi o zemljištu koje nije pripadalo ni jednom fizičkom licu.

Bošnjaković Sead u Zahtjevu navodi da je on gradio i finansirao kuću na navedenom zemljištu, te da su njegova prava povrijeđena jer je prevaren od strane podnosioca zahtjeva za dodjelu, što je za Općinsko vijeće bespredmetno jer je postupak kao što je navedeno vođen pred nadležnom službom koja nije imala nikakva saznanja da li je iko drugi učestvovao u izgradnji objekta.

Obzirom da je Rješenje doneseno i postalo pravosnažno 10.06.2005. godine, a zahtjev za poništenje Rješenja podnesen 09.05.2008. godine, poništenje Rješenja ne može biti prihvaćeno iz razloga što su svi poslovi koji su

prethodili usvajanju Rješenja bili u skladu sa zakonom.

Iz dokumentacije priložene od strane Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove konstatuje se da je Musić Hata upisana u pl.br. 7453 na navedenom zemljištu sa djelom 1/1.

Povodom navedenog upisa u K.O. i z.k. može se voditi jedino ponovni postupak pred nadležnim sudom i u tom postupku dokazivati ko je gradio navedeni objekat i kome pripadaju kakva prava po osnovu gradnje.

Protiv ovog Zaključka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema ovog Zaključka.

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Samra Omić - Zoletić

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
OPĆINA ŽIVINICE  
- OPĆINSKI NAČELNIK –  
Broj: 01/2-05-89-1986/15  
Živinice, 23.10.2015. god.

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 4/2012 i 11/2013) Općinski načelnik, d o n o s i

#### O D L U K U

o stavljanju van snage Odluke broj: 01/2-05-89-231/04 od 25.02.2004.god.  
i Odluke broj: 01/2-05-89-898/13 od 16.07.2013.god.

#### Član 1.

Stavlja se van snage Odluka o naknadi troškova pripreme urbanističke dokumentacije u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje (građevinska dozvola) i načinu korištenja tih sredstava, broj: 01/2-05-89-231/04 od 25.02.2004.god. ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 2/2004) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova pripreme urbanističke dokumentacije u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje (građevinska dozvola) i načinu korištenja tih sredstava, broj: 01/2-05-89-898/13 od 16.07.2013.god. ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 11/13).

#### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Živinice".

#### O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 34. stav 1. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09), propisano je da jedinice lokalne samouprave imaju pravo na odgovarajuće sopstvene finansijske izvore kojima lokalni organi mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Međutim, odredbama člana 34. stav 5. istog Zakona propisano je da se, u skladu sa utvrđenom fiskalnom politikom, zakonom utvrđuju vrste poreza, naknada, doprinosa i taksu koji u cjelosti ili djelimično pripadaju jedinicama lokalne samouprave kao izvori prihoda. Pored toga, odredbama člana 36. istog Zakona propisano je da jedinice lokalne samouprave propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivanju donose u zakonom propisanim okvirima.

Iz navedenih zakonskih odredaba jasno proizilazi da općine, kao jedinice lokalne samouprave, vlastite materijalno-pravne propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivanju, donose samo u zakonom propisanim okvirima, odnosno samo u onim slučajevima kada je pojedinim zakonom izričito propisano da općine svojim materijalno-pravnim aktima mogu uvesti plaćanje određenih poreza, naknada, doprinosa i taksu koji u cjelosti ili djelimično pripadaju općini kao njeni izvori prihoda, što znači da svaka općinska odluka ili drugi odgovarajući materijalno-pravni propis kojim se ustanovljava obaveza plaćanja općinskih

naknada, taksa i drugih obaveza, mora imati valjan pravni osnov u nekom konkretnom važećem zakonu.

Kako Odluka o naknadi troškova pripreme urbanističke dokumentacije u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje (građevinska dozvola) i načinu korištenja tih sredstava, broj: 01/2-05-89-231/04 od 25.02.2004.god. ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 2/2004) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova pripreme urbanističke dokumentacije u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje (građevinska dozvola) i načinu korištenja tih sredstava, broj: 01/2-05-89-898/13 od 16.07.2013.god. ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 11/13), nemaju valjan materijalno-pravni osnov za njihovo donošenje, navedene Odluke su kao takve nezakonite i neprimjenjive, odnosno nepodobne za obavezivanje stranaka na plaćanje obaveza koje su tim odlukama propisane.

Ovo s toga što ni odredbama trenutno važećeg Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Sl.novine TK", broj: 6/11, 4/13, 15/13 i 3/15) a ni odredbama drugih pozitivnih zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, nije predviđena mogućnost da općine svojim aktima uvedu obavezu plaćanja naknada na način kako su te obaveze ustanovljene predmetnim odlukama.

Predmetnim odlukama propisana je visina naknade stvarnih troškova pripreme urbanističke dokumentacije u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje (građevinska dozvola), kao troškova postupka isključivo u ovisnosti od vrste građevinskog objekta, površine i predračunske vrijednosti građevinskog objekta. Međutim, pomenuti način obračuna troškova postupka u direktnoj je suprotnosti sa odredbama člana 111. stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99), po kojoj troškove organa i stranaka predstavljaju izdaci u gotovom novcu organa koji vodi postupak (kao što su: putni troškovi službenih osoba, izdaci za svjedoke, vještake, tumače, uviđaj, oglase i sl.) koji su nastali provođenjem postupka po nekoj upravnoj stvari.

Pravilnim tumačenjem procesnih odredaba Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99) može se zaključiti da organ koji vodi postupak može stranku u postupku koji se vodi po njenom zahtjevu obavezati da akontativno i/ili po okončanju postupka plati određene troškove organa koji vodi postupak ali samo one troškove organa koji predstavljaju izdatke u gotovom novcu, što znači da ni prema tim procesnim odredbama organ uprave nije ovlašten da stranku, u postupku koji se vodi po njenom zahtjevu, obaveže da akontativno i/ili po okončanju postupka plati troškove koji ne predstavljaju učinjene izdatke organa uprave u tom postupku koji su isplaćeni u gotovom novcu, kao što se to čini pomenutim odlukama.

Naprijed navedeno sadržano je u stavu Presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 010359 13 U od 28.10.2013.god., kojom je izričito ukazano na nezakonitost i neprimjenjivost predmetne odluke kao i nepodobnost za obavezivanje stranaka na plaćanje obaveza koje su tim odlukama propisane.

Iz naprijed navedenih realnih zakonskih razloga, a imajući u vidu i relevantne odredbe Zakona o upravnim sporovima ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 9/05) po kojim je između ostalog prvostepeni organ dužan voditi računa o pravnim shvatanjima i primjedbama u pogledu upravnih rješavanja sadržanim u presudama nadležnih sudova, u svrhu unapređenja zakonitosti u radu, valjalo je navedene odluke staviti van snage.

Dostavljeno:  
Općinsko vijeće Živinice  
a/a

OPĆINSKI NAČELNIK  
Asim Aljić, s.r.



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
**OPĆINA ŽIVINICE**  
**OPĆINSKI NAČELNIK**  
Broj: 01/2-05-89-2076/15  
Dana: 03.11.2015.godine

Na osnovu člana 38. i 119. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice,, broj 4/12), te Zaključaka Općinskog vijeća Živinice broj:10-05-5184-1/2015 od 03.11.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i

**ODLUKU**  
**o provođenju Javne rasprave o Nacrtu Budžeta općine Živinice za 2016. godinu**

**I**

Ovom Odlukom uređuje se: planiranje i priprema javnih rasprava, provođenje i izvođenje javnih rasprava, korištenje prikupljenih informacija i zatvaranje komunikacionog ciklusa javnih rasprava.

**II**

Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Živinice za 2016 godinu počinje danom donošenja ove Odluke i završava 30.11.2015. godine.

**III**

Za provođenje javne rasprave formira se Tim za javnu raspravu.  
Općinski načelnik će posebnim Rješenjem imenovati Tim za javnu raspravu.

**IV**

Tim za javnu raspravu će izraditi Akcioni plan u kome će definisati sljedeće :  
- planiranje i priprema, medijska kampanja, raspored javnih rasprava i aktivnosti po završenim javnim raspravama.  
U akcionom planu obavezno predvidjeti aktivnosti, odgovorne osobe, učesnike, vremenski rok i mjesto održavanja.

**V**

Za realizaciju javnih rasprava, odgovoran je Tim za javne rasprave .

**VI**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasniku općine Živinice.

Z-Z/D-K

**DOSTAVLJENO:**

- 1.Službi za budžet i finansije,
- 2.Članovima Stručnog tima,
3. a/a.

**OPĆINSKI NAČELNIK**

*Asim Aljić, dipl.pravnik, s.r.*

Općina Živinice – Ul. A.Izetbegovića br.28, 75270 – Tel./fax 035/772-125; tel. 743-303, 743-302,  
E-mail: [info@opcinazivinice.org](mailto:info@opcinazivinice.org) ; web stranica: [www.opcinazivinice.org](http://www.opcinazivinice.org)



Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09), a u vezi sa Odlukom o organizaciji i djelokrugu rada općinskih službi za upravu i stručnih službi općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 2/09), Općinski načelnik donosi

**PRAVILNIK**  
**o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji**  
**radnih mjesta u organu uprave općine Živinice**

**Član 1.**

Ovim Pravilnikom vrši se izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 13/09, 1/2010, 3/2010, 9/2010, 4/2011, 5/2011, 12/2011, 14/2011, 1/2012, 2/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 8/12, 10/12, 12/12, 17/13, 11/14, 18/14, 5/15, 12/15 i 14/15), u dijelu koji se odnosi na Službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na način da se:

- u članu 20, Odsjeka za geodetske poslove ikatastar nekretnina, kod radnog mjesta pod rednim brojem «5. Viši referent za pripremu dokumentacije u postupku uravnog rješavanja» ispod riječi "BROJ IZVRŠILACA", broj "1" zamjenjuje se brojem "2".

Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

**Član 2 .**

Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Živinice“.

LA/MG  
Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton  
Općina Živinice  
Općinski načelnik  
Broj: 01/2-05-89-2120/15  
Živinice, 09.11.2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Asim Aljić, dipl. Pravnik, s.r.



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
**OPĆINA ŽIVINICE**  
**OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj: 01/2-05-89-2081/15

Dana: 04.11.2015.godine

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Živinice, Budžeta općine Živinice za 2015.godine („Službeni glasnik Općine Živinice, broj: 5 od 01.04.2015.godine“), člana 41. Odluke o izvršenju Budžeta općine Živinice za 2015.godinu ("Službeni glasnik Općine Živinice, broj: 5 od 01.04.2015.godine"), prijedloga Službe za opću upravu i društvene djelatnosti putem Službe za budžet i finansije o preraspodjeli budžetskih sredstava broj: Službeno/15 od 04.11.2015.godine, Općinski načelnik donosi

**O D L U K U**  
**o preraspodjeli budžetskih sredstava**

**I**

**Odobrava se** unutrašnja preraspodjela budžetskih sredstava u okviru budžetskog korisnika Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, sa planiranih budžetskih pozicija i to :  
-sa Budžetske pozicije "Podrška za investicione aktivnosti u MZ-a po principu M:M (50% općina i 50% građani)", Ekonomski kod 613 724, iznos od 20.000,00 KM prerasporediti na Budžetsku poziciju " Rekonstrukcija i investiciono održavanje-rekonstrukcija-spajanje zgrade-proširenje matičnog ureda", Ekonomski kod 821 610.

**II**

Ukupna finansijska sredstva koja se preraspoređuju u okviru planiranih budžetskih stavki su u iznosu od **20.000,00 KM**, a odnose se na realizaciju I Faze izgradnje za projekat "Spajanje zgrada općine Živinice" po projektnoj dokumentaciji.

**III**

Poslije budžetske preraspodjele stanje na pozicijama budžeta biće sledeće :

-Budžetska pozicija "Podrška za investicione aktivnosti u MZ-a po principu M:M (50% općina i 50% građani)", Ekonomski kod 613 724, umjesto planirane pozicije od **592.000,00 KM**, biće **572.000,00 KM**.

-Budžetska pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje-rekonstrukcija-spajanje zgrade-proširenje matičnog ureda", Ekonomski kod 821 610, umjesto planirane pozicije od **90.000,00 KM**, biće **110.000,00 KM**.

## IV

U konačnoj preraspodjeli Budžetska pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje-rekonstrukcija-spajanje zgrade-proširenje matičnog ureda", Ekonomski kod 821 610, umjesto planirane pozicije koja je iznosila : **90.000,00 KM** biće **110.000,00 KM**.

Preraspodjela finansijskih sredstava će služiti za realizaciju I Faze izgradnje za projekat "Spajanje zgrada općine Živinice" po projektnoj dokumentaciji a sve u skladu sa Budžetskom pozicijom "Rekonstrukcija i investiciono održavanje-rekonstrukcija-spajanje zgrade-proširenje matičnog ureda", Ekonomski kod 821 610.

## V

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za budžet i finansije Općine Živinice.

## VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će biti objavljena u Službenom glasniku općine Živinice.

SČ/DK/ZZ

Dostavljeno:

1x Služba za opću upravu i druš.djelatnosti,

1x Služba za budžet i finansije,

1x a/a.

**OPĆINSKI NAČELNIK**

*Asim Aljić, dipl.pravnik, s.r*

**„Službeni glasnik Općine Živinice“  
broj: 16/2015**

**SADRŽAJ**

**I - AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA**

1. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje i realizaciju Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu za period 2016.-2018. godina.....	2
2. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU "Dječije obdanište" Živinice.....	3
3. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JP "Veterinarska stanica" Živinice..	4
4. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU "Bosansko kulturni centar" Živinice.....	5
5. Odluka o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Živinice.....	6
6. Odluka o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora JU "Radio televizija" Živinice.....	7
7. Odluka o dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice broj: 10-05-8328/12 od 16.11.2012. Godine.....	8
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabраних dužnosnika u organima općine Živinice broj: 10-05-1753/14 od 31.03.2014. godine	9
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 10-05-905972012 od 11.12.2012. Godine.....	10
10. Odluka o javno-privatnom dijalogu.....	11
10. Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na teritoriji općine Živinice za period 2015-2019 godine.....	13
11. Zaključak - Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Riba" Živinice - Uže urbano područje.....	51
12. Zaključak - nacrt budžeta općine Živinice za 2016. godinu.....	52
13. Zaključak - rudnik PK "Dubrave".....	53
14. Zaključak o ispravci greške u Rješenju broj: 04/4-6844/376-2 od 12.04.1971. godine, po Zahtjevu Bajrić Fikreta sin Alije iz Dubrava Gornjih.....	54
15. Zaključak o ispravci greške u Rješenju broj: 10-05-6670 od 15.11.2011. godine i Rješenju broj: 10-05-6671 od 15.11.2011. godine.....	57
16. Zaključak o odbijanju zahtjeva za poništenje Rješenja Općinskog vijeća Živinice broj: 010-05-2252 od 13.05.2005. godine.....	60

**II - AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA**

17. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 01/2-05-89-231/04 od 25.02.2004. godine i Odluke broj: 01/2.05.89-898/13 od 16.07.2013. godine.....	61
18. Odluka o provođenju javne rasprave o Nacrtu Budžeta općine Živinice za 2016. godinu...	
19. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave općine Živinice.....	
20. Odluka o preraspodjeli budžetskih sredstava.....	

**“Službeni glasnik općine Živinice” uređuje: Stručna služba općinskog vijeća Živinice  
Odgovorni urednik i lektori: Suad Avdagić, Nermina Mahmutbegović i Mersiha Zahirović  
Tehnička priprema i štampa: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
Kontakt informacije: 035/743-392, [ovijece@opcinazivinice.ba](mailto:ovijece@opcinazivinice.ba)**